

BH Telecom d.d. Sarajevo
Naziv pravnog lica

Franca Lehara 7, Sarajevo
Sjedište i adresa

4200511100005
Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

Finansijsko-informatička agencija
Ložionička 3, 71000 Sarajevo

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period od 01.01.2025. do 30.06.2025.

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

SADRŽAJ

1.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	6
2.	OSNOVA PRIPREME	11
3.	ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTENIM POLITIKAMA.....	12
4.	UPOTREBA PROSUDBI I PROCJENA.....	26
5.	OPERATIVNI SEGMENTI.....	28
6.	PRIHODI IZ UGOVORA SA KUPCIMA.....	29
7.	OSTALI PRIHODI I DOBICI.....	31
8.	NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE.....	32
9.	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA.....	32
10.	TROŠKOVI ENERGIJE I GORIVA.....	32
11.	TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA.....	32
12.	AMORTIZACIJA.....	33
13.	TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA.....	33
14.	OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI.....	33
15.	GUBICI OD DUGOROČNE NEFINANSIJSKE IMOVINE.....	34
16.	GUBICI OD FINANSIJSKE IMOVINE.....	34
17.	TROŠKOVI REZERVISANJA.....	34
18.	MANJKOVI I OSTALA NEGATIVNA USKLAĐENJA ZALIHA.....	34
19.	UDIO U GUBITKU PRIDRUŽENOG DRUŠTVA I ZAJEDNIČKOG PODUHVATA PRIMJENOM METODE UDJELA.....	35
20.	FINANSIJSKI RASHODI.....	35
21.	OSTALI RASHODI I GUBICI.....	35
22.	POREZ NA DOBIT.....	35
23.	ZARADA PO DIONICI	36
24.	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA.....	37
25.	IMOVINA S PRAVOM KORIŠTENJA.....	38
26.	NEMATERIJALNA IMOVINA	39
27.	ULAGANJA U ZAVISNE SUBJEKTE.....	40
28.	DATI KREDITI.....	40
29.	FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT.....	40
30.	A) DEPOZITI KOD BANAKA.....	41
30.	B) OBVEZNICE.....	42
31.	ZALIHE.....	42
32.	UGOVORNA IMOVINA.....	43
33.	POTRAŽIVANJA OD KUPACA.....	43
34.	OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA PO AMORTIZOVANOM TROŠKU.....	44
35.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI.....	44
36.	AKONTACIJE/OBAVEZA POREZA NA DOBIT.....	45
37.	OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA.....	45
38.	KAPITAL.....	46
39.	A) OBAVEZE PO OSNOVU NAJMOVA.....	47
39.	B) OSTALE FINANSIJSKE OBAVEZE PO AMORTIZOVANOM TROŠKU.....	48
40.	REZERVISANJA.....	48
41.	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA.....	49
42.	UGOVORNE OBAVEZE.....	50
43.	ODGOĐENI PRIHOD.....	50
44.	OSTALE OBAVEZE, UKLJUČUJUĆI RAZGRANIČENJA.....	50
45.	NAJMOVI.....	51
46.	POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE.....	51
47.	SUDSKI SPOROVI	51
48.	TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA.....	52
49.	FINANSIJSKI INSTRUMENTI.....	54

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

50. TROŠKOVI REVIZIJE.....	61
51. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA.....	61
52. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	62

OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: "BH Telecom" ili "Društvo") je privredno društvo koje samostalno obavlja djelatnost telekomunikacija u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu.

Naziv Društva: Dioničko društvo „BH Telecom“ Sarajevo.

Skraćeni naziv Društva: „BH Telecom“ d.d. Sarajevo.

Sjedište Društva: ul. Franca Lehara broj 7, Sarajevo, BiH.

Misija Društva: Povezujemo i razvijamo BiH kroz inovativna digitalna rješenja.

Vizija Društva: Vodeći digitalni integrator BH društva.

Strateški ciljevi: 1. Očuvanje finansijske uspješnosti; 2. Liderstvo u osnovnim tržišnim segmentima; 3. Izvrsnost u upravljanju korisničkim iskustvom; 4. Tržišno širenje i diverzifikacija; 5. Modernizacija i digitalna transformacija, te uspostava efikasnih procesa; 6. Uspostava modernog sistema upravljanja ljudskim resursima.

Sistem vrijednosti: 1. Posvećenost korisniku; 2. Radna etika; 3. Kvalitet; 4. Saradnja; 5. Društvena odgovornost.

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, od 28. decembra 2001. godine, Javno preduzeće PTT BH saobraćaj je reorganizovano i formirana su dva nova pravna subjekta i to: JP BH Pošta Sarajevo i JP BH Telecom Sarajevo. Društvo posluje od 1. januara 2002. godine.

Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo, broj UF/I-520/04 od 12. marta 2004. godine, registrovano je dioničko društvo BH Telecom Sarajevo ("BH Telecom" ili "Društvo"), sa sjedištem u Sarajevu, Obala Kulina bana 8. Društvo je dana 30. juna 2014. godine promijenilo sjedište i od tada posluje na adresi: Franca Lehara 7, Sarajevo.

Društvo pruža telekomunikacijske usluge na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou kroz usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, usluge interneta (BIHNET), prenosa podataka (BIHPAK) i IPTV Televizije. Djelatnost Društva je organizovana putem 10 organizacionih dijelova - poslovnih područja.

Na dan 30. juna 2025. godina Društvo je imalo 2.933 zaposlenih (30.juni 2024.: 2.944 zaposlenih).

Prema obliku organizovanja, Društvo je organizovano kao „dioničko društvo“, sa osnovnim kapitalom od 634.573.580,00 KM, koji je podijeljen na 63.457.358 običnih dionica iste klase, nominalne vrijednosti od po 10,00 KM. Upis dionica u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH izvršen je Rješenjem broj 03-19-101/04 od 19.02.2004. godine. Vlasnik 57.114.378 dionica ili 90,0043% kapitala je Federacija BiH – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a vlasnici 6.342.980 dionica ili 9,9957% kapitala su mali dioničari. Dionice Društva kotiraju na Sarajevskoj berzi.

Osnovni akt Društva je Statut, kojim su u skladu sa zakonom uređena pitanja od značaja za pravni status i nastupanje u pravnom prometu, osnovni kapital i dionice, upravljanje i statusne promjene Društva.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor, Uprava Društva i Odbor za reviziju.

Skupštinu Društva čine dioničari. Vlada FBiH, kao većinski vlasnik kapitala imenuje predsjedavajućeg Skupštine Društva, koji predsjedava sjednicama Skupštine.

Nadzorni odbor čini predsjednik i šest članova.

U periodu od 1. januara 2025. do datuma ovog izvještaja, Nadzorni odbor Društva činili su:

Četverogodišnji mandat od 04.06.2024. godine

Sedad Avdić	predsjednik
Faruk Hadžić	zamjenik predsjednika
Samir Čorbo	član (podnio ostavku 29.11.2024. godine)
Ela Halilhodžić	član
Alma Ustavdić	član
Zoran Marijanović	član
Hasan Hasić	član

Na 89. (redovnoj) Skupštini Društva održanoj dana 30.06.2025. godine usvojena je Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora (Samir Čorbo) radi podnošenja ostavke, te je isti razrješen članstva sa danom podnošenja ostavke 29.11.2024. godine. Sedmi član još uvijek nije imenovan.

Upravu Društva (menadžment) čine generalni direktor i izvršni direktori. Uprava Društva je upravljačko tijelo nadležno i odgovorno za poslovanje Društva. Svi članovi Uprave imaju u svojoj nadležnosti jednu korporativnu ili poslovnu jedinicu.

U periodu od 1. januara 2025. do datuma ovog izvještaja, Upravu Društva činili su:

Amel Kovačević, generalni direktor
Erdal Islamagić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja
Damir Čauš, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima,
Muamer Durić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa
Anisa Lojo – Bajrić, v.d. izvršna direktorica Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove
Saša Palinić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije
Semir Ibrahimović, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije.

Odbor za reviziju

Do 09.04.2025.

Dika Hodžić, predsjednica,
Esad Osmanbegović, član,
Dina Džano-Sokolović, član, imenovana dana 12.02.2024. godine na period tekućeg mandata do 02.02.2025. godine.

Od 09.04.2025.

Dika Hodžić, predsjednica,
Dina Džano Sokolović, član,
Azra Delić, član

BH Telecom d.d. Sarajevo
Izvještaj o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha) za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

1.FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Opis	Napomena	30.06.2025.	30.06.2024.
BILANS USPJEHA			
Prihodi iz ugovora s kupcima	6	261.245	254.152
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (zavisno društvo)		69	77
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu		253.087	245.461
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu	6	8.089	8.615
Ostali prihodi i dobici	7	11.724	16.215
Dobici od dugoročne nefinansijske imovine	7	-	897
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	7	2	-
Finansijski prihodi	7	4.734	5.928
Ostali prihodi i dobici	7	6.988	9.390
Ukupno prihodi		272.970	270.367
Poslovni rashodi		224.391	217.532
Nabavna vrijednost prodate robe	8	31.414	31.261
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		(163)	64
Troškovi sirovina i materijala	9	1.468	1.401
Troškovi energije i goriva	10	6.683	5.435
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	11	72.005	67.515
Amortizacija	12	51.800	52.165
Troškovi primljenih usluga	13	21.061	20.184
Ostali poslovni rashodi i troškovi	14	40.122	39.507
Ostali rashodi i gubici		10.558	16.078
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine	15	583	354
Gubici od finansijske imovine	16	970	1.854
Troškovi rezervisanja, neto	17	6.280	8.373
Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha	18	224	2.555
Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	19	-	-
Finansijski rashodi	20	1.935	1.365
Ostali rashodi i gubici	21	566	1.576
Ukupno rashodi		234.948	233.610
Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja		38.022	36.757
Porez na dobit	22	3.747	3.621
Tekući porez na dobit		3.747	3.621
Odgođeni porez na dobit		-	-
Dobit		34.274	33.136
Ostali ukupni rezultat		1.701	(488)
Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		1.701	(488)
Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		-	-
UKUPNI REZULTAT		35.975	32.648
Zarada po dionici	23	0,54	0,52

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja

BH Telecom d.d. Sarajevo
Izvršaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) na dan 30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Opis	Napomena	30.06.2025.	31.12.2024.
BILANS STANJA			
IMOVINA			
Dugoročna imovina		857.960	829.408
Nekretnine, postrojenja i oprema	24	568.559	579.809
Imovina s pravom korištenja	25	59.038	60.249
Nematerijalna imovina	26	76.553	70.506
Ulaganja u zavisne subjekte	27	9.794	9.794
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	29	4.139	2.478
Finansijska imovina po amortizovanom trošku		123.309	86.574
Depoziti kod banaka	30.A)	103.750	66.838
Dati krediti	28	64	64
Obveznice	30.B)	19.196	19.372
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	34	300	300
Ostala imovina i potraživanja		16.568	19.998
Ugovorna imovina	32	1.301	5.130
Potraživanja od kupaca	33	15.016	14.746
Ostala imovina i potraživanja	37	251	122
Odgođena porezna imovina	22	8.392	8.392
Kratkoročna imovina		445.836	444.210
Zalihe	31	19.265	14.262
Ugovorna imovina	32	4.198	2.113
Potraživanja od kupaca	33	121.472	114.476
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	34	47.861	45.515
Depoziti kod banaka	30.A)	47.785	45.372
Dati krediti	28	76	143
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35	226.454	236.993
Akontacije poreza na dobit	36	-	-
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	37	26.586	30.851
UKUPNO IMOVINA		1.312.188	1.282.010
KAPITAL I OBAVEZE			
Kapital		1.071.544	1.035.569
Vlasnički kapital	38	634.574	634.574
Rezerve	38	306.645	306.645
Revalorizacijske rezerve	38	(19.397)	(21.098)
Akumulirana neraspoređena dobit	38	149.722	115.448
Obaveze		240.644	246.441
Dugoročne obaveze		96.007	85.831
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku		58.570	49.391
Obaveze po osnovu najмова	39A)	48.328	48.364
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	39B)	10.242	1.027
Odgođeni prihod	43	214	208
Rezervisanja	40	37.220	36.230
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	44	2	2
Odgođene porezne obaveze	22	2.326	2.326
Kratkoročne obaveze		142.312	158.284
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku		66.712	80.139
Obaveze prema dobavljačima	41	44.030	54.639
Ugovorne obaveze	42	8.779	8.715
Obaveze po osnovu najмова	39A)	13.008	14.296
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	39B)	894	2.489
Odgođeni prihod	43	551	501
Obaveze za porez na dobit	36	73	2.412
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	44	74.977	75.232
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE		1.312.188	1.282.010

* Stanje uključuje reklasifikacije usporednih podataka – pogledati Napomenu 2.

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja

BH Telecom d.d. Sarajevo
Izvjestaj o promjenama na kapitalu od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Opis	Vlasnički kapital	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat rez.ne	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit	UKUPNO KAPITAL
Stanje na dan 31.12.2023. godine	634.574	306.645	(13.827)	(4.219)	132.609	1.055.782
Dobit/(gubitak) za period	-	-	-	-	65.842	65.842
Ostali ukupni rezultat za period	-	-	(2.229)	(823)	-	(3.052)
Ukupni rezultat (±905±906)	-	-	(2.229)	(823)	65.842	62.790
Objavljene dividende	-	-	-	-	(81.003)	(81.003)
Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-	(2.000)	(2.000)
Stanje na dan 31.12.2024. godine	634.574	306.645	(16.056)	(5.042)	115.448	1.035.569
Dobit/(gubitak) za period	-	-	-	-	34.274	34.274
Ostali ukupni rezultat za period	-	-	1.701	-	-	1.701
Ukupni rezultat (±917±918)	-	-	1.701	-	34.274	35.975
Stanje na dan 30.06.2025. godine	634.574	306.645	(14.355)	(5.042)	149.722	1.071.544

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI**30.06.2025.****30.06.2024.*****GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI****Dobit/(gubitak) prije oporezivanja****38.022****36.757**

Usklađenja:

Amortizacija

51.816

52.235

Dobit/(gubitak) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto

386

47

Dobit/(gubitak) od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto

-

-

Dobit/(gubitak) od otuđenja nematerijalne imovine, neto

-

32

Dobit/(gubitak) od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto

-

-

Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

192

276

Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina

-

-

Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine

-

-

Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto

-

-

Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto

-

-

Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

-

-

Dobit/(gubitak) od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto

-

-

Otpuštanje)/Ispravak vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto

(1.661)

488

Otpuštanje)/Ispravak vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto

1.066

320

(Otpuštanje)/Ispravak vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto

(17)

-

Otpuštanje)/Ispravak vrijednosti za gubitke od ostale financijske imovine po amortiziranom trošku, neto

364

26

Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto

222

2.709

Otpisane obveze

-

-

Otpuštanje)/ dodatno priznata rezerviranja, neto

996

1.689

Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata

-

-

Umanjenje vrijednosti goodwilla

-

-

Prihod od dividendi priznat u računu dobiti i gubitka

-

-

Prihodi od kamata i financijskog najma priznati u računu dobiti i gubitka

(4.256)

(3.224)

Financijski rashodi priznati u računu dobiti i gubitka

2.001

1.629

Promjene u obrtnom kapitalu

-

-

Smanjenje/(povećanje) zaliha

(5.003)

(4.314)

Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca

(8.062)

(7.113)

Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja 5

4.124

(2.648)

Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine

1.760

1.098

Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima

(11.051)

(9.338)

Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza

5.450

1.730

Povećanje/(smanjenje) ugovornih obveza

-

(86)

Plaćeni porez na dobit

(3.595)

(2.387)

Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u poslovnim aktivnostima**72.754****69.923****GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKE AKTIVNOSTI**

Odlivi po osnovi kupovine nekretnina, postrojenja i opreme

(21.896)

(33.680)

Prilivi po osnovi prodaje nekretnina, postrojenja i opreme

-

-

Odlivi po osnovi kupovine investicijskih nekretnina

-

-

Prilivi po osnovi prodaje investicijskih nekretnina

-

-

Odlivipo osnovi kupovine nematerijalne imovine

(14.052)

(6.314)

Prilivi po osnovi prodaje nematerijalne imovine

-

-

Odlivipo osnovi kupovine biološke imovine

-

-

Prilivi po osnovi prodaje biološke imovine

-

-

Prilivi po osnovi prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji

-

-

Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	(173.569)
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	103.760
Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortiziranom trošku	(197.234)	2.505
Prilivi od ostale finansijske imovine po amortiziranom trošku	157.512	-
Primljena kamata i prihod od finansijskog najma	4.381	-
Naplaćena potraživanja od finansijskog najma	-	-
Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma	-	-
Kupovina udjela u ovisnim društvima	-	-
Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima	-	-
Kupovina udjela u pridruženim društvima	-	-
Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima	-	-
Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima	-	-
Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	-	-
Primljene dividende	-	-
Prilivi po osnovi trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	-	-
Odlivi po osnovi trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	-	-
Ostali Prilivi iz ulagačkih aktivnosti	-	-
Ostali Odlivi iz ulagačkih aktivnosti	(3.117)	(5.872)
Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u ulagačkim aktivnostima	(74.406)	(113.170)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital	-	-
Stjecanje vlastitih dionica	-	-
Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	-	-
Isplaćene dividende	(1.693)	(43)
Prilivi od uzetih kredita	-	-
Otplata glavnice uzetih kredita	-	-
Otplata kamate po uzetim kreditima	-	-
Otplata glavnice po najmovima	(6.181)	(4.319)
Otplata kamate po najmovima	(987)	(791)
Prilivi po osnovi izdanih dužničkih instrumenata	-	-
Odlivi po osnovi otplate izdanih dužničkih instrumenata	-	-
Ostali Prilivi iz finansijskih aktivnosti	-	-
Ostali Odlivi iz finansijskih aktivnosti	-	(23)
Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u finansijskim aktivnostima	(8.861)	(5.176)
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(10.514)	(48.424)
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	236.993	303.119
EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH TEČAJEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(25)	30
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	226.454	254.725

2. OSNOVA PRIPREME**Izjava o usklađenosti**

Odvojeni finansijski izvještaji (u daljem tekstu „finansijski izvještaji“) pripremljeni su u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Okvir“).

Zakonski okvir finansijskog izvještavanja uključuje Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (Službene novine FBiH, 15/21) (u daljem tekstu „Zakon“), računovodstvene propise i standarde u skladu sa članovima 2, 4, i 25 Zakona koji zahtijevaju da se priznavanje, mjerenje, prezentacija i objelodanjivanje pozicija u finansijskim izvještajima treba uraditi u skladu sa zahtjevima i principima Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja koji su do datuma ovog izvještaja prevedeni, objavljeni i usvojeni od strane Upravnog odbora Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika u FBiH kao ovlaštenog profesionalnog tijela u skladu sa članom 136 stav (1) i članom 125 stav (5) tačka f) Zakona, te su dostupni javnosti na zvaničnoj Internet stranici Saveza na osnovu člana 125 stav (6) Zakona. Prijevod i objavljivanje je na osnovu Odluke o ovlaštenjima za prijevod i objavljivanje, broj 2-11/06 od 10.03.2006. godine (Službeni glasnik BiH, 81/06) koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH. Okvir uključuje i druge odgovarajuće propise u skladu sa članom 2 stav 1) tačka c) ovog Zakona.

Nadalje, u skladu sa članom 137 Zakona Okvir uključuje slijedeća pod zakonska akta: Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva Federalnog ministarstva finansija a na osnovu člana 17. stav (8) ovog Zakona) (Službene novine FBiH, 81/21)) i Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva Federalnog ministarstva finansija na osnovu člana 39. stav (3) Zakona), (Službene novine FBiH, 81/21).

Iako su važeći računovodstveni propisi zasnovani na zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja („MSFI“), postoje razlike u prezentaciji pojedinih stavki, objavama kao i u novousvojenim standardima (npr. MSFI 17 je u primjeni od 1. januara 2026. godine) te stoga ovi finansijski izvještaji ne mogu se smatrati da su u skladu sa MSFI.

Osnova za mjerenje

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška, osim za sljedeće stavke koje se mjere na alternativne načine na svaki datum izvještavanja:

Stavka	Osnova za mjerenje
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Fer vrijednost
Rezervisanja - otpremnine	Fer vrijednost obaveze, prema zahtjevima MRS 19

Funkcionalna valuta i valuta prezentiranja

Iznosi prezentirani u finansijskim izvještajima su izraženi u konvertibilnim markama (KM) koja predstavlja funkcionalnu i zakonsku valutu u Bosni i Hercegovini. Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, zaokruženo na najbližu hiljadu, ako nije drugačije naznačeno.

Usvajanje novih i revidiranih standarda

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev sljedećih izmijenjenih MSFI koji su usvojeni od strane Društva od 1. januara 2024. godine:

Datum stupanja na snagu	Novi standardi i izmjene i dopune postojećih standarda
1. januar 2024. godine	<i>Obaveze po osnovu zakupa kod prodaje i povratnog najma - Izmjene MSFI 16</i>
	<i>Izmjene i dopune MRS-a 7 i MSFI-ja 7- Aranžmani za finansiranje dobavljača</i>
	<i>Dugotrajne obaveze s ugovornim uvjetima - Izmjene MRS 1 i Klasifikacija obaveza na tekuće i dugotrajne sa ugovornim uvjetima - Izmjene MRS 1</i>

Primjena novih i revidiranih standarda nema značajne efekte na finansijske izvještaje Društva.

Novi standardi koji još nisu na snazi

Sljedeći novi standardi, tumačenja i dopune postojećih standarda koje je izdao IASB još nisu na snazi i Društvo ih nije ranije usvojilo:

Datum primjene	Novi standardi i izmjene i dopune postojećih standarda
1. januar 2025. godine	<i>Izmjene i dopune MRS 21 - Nemogućnosti razmjene (kolovoz/avgust 2023)</i>
1. januar 2027. godine	<i>MSFI 18 Prezentacija i objavljivanje u finansijskim izvještajima</i>
	<i>MSFI 19 Zavisna društva bez javne odgovornosti: Objavljivanje</i>
Dostupno za opcionu primjenu/datum stupanja na snagu odložen na neodređeno vrijeme	<i>Prodaja ili doprinos imovine između investitora i njegovog suradnika ili zajedničkog ulaganja (Izmjene MSFI 10 i MRS 28)</i>

Novi **MSFI 17 Ugovori o osiguranju** će zamijeniti MSFI 4. On se primjenjuje na godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. Dozvoljena je ranija primjena. Primjena ovog standarda u Federaciji Bosna i Hercegovine je odgođena do 2026. godine. Ne očekuje se da će ovaj novi standard kao i njegove izmjene dovesti do bilo kakvih značajnijih promjena u Društvu.

Društvo ne očekuje da će primjena ovih standarda imati značajne efekte na finansijske izvještaje Društva.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTENIM POLITIKAMA

Priznavanje prihoda

Prihodi Društva kombinuju sljedeće linije proizvoda:

Mobilne usluge - Prihodi od mobilne usluge se uglavnom odnose na prihode po osnovu pre-paid i post-paid usluga: pozive, tekstualne i multimedijalne poruke, mjesečnu preplatu, prijenos podataka, kao i prodaju mobilnih uređaja i druge usluge. Prihodi od pre-paid usluga se priznaju po upotrebi minuta/podataka ili pravolinijski tokom trajanja ugovora za kapacitet. Pre-paid iznosi se priznaju kao ugovorna obaveza do trenutka korištenja ili isteka roka važenja usluga.

Fiksne usluge - Prihodi od usluga u pogledu masovnog tržišta i korporativnog tržišta, prihod od naknada za dolazne i odlazne telefonske pozive, prihodi od međunarodnog roaminga ili prihodi od razmjene podataka priznaju se tokom vremena kada se usluga isporučuje, a fakturira na mjesečnoj osnovi. Unaprijed naplaćena naknada od kupaca se priznaje kao ugovorna obaveza do trenutka korištenja usluga.

Prodaja opreme - Gdje je odvojivo, prihodi od prodaje opreme priznaju se kada se značajni rizici i koristi od vlasništva prenesu na kupca. Kada je oprema prodana na rate, prihod se priznaje u iznosu budućih plaćanja diskontiranih pripadajućom kamatnom stopom. Kada Društvo djeluje kao agent, a ne kao nalogodavac, prihod se priznaje po neto principu, odnosno priznaje se komisiona naknada.

Prihodi od prodaje ili isporuke sadržaja – Prihodi od prodaje ili isporuke sadržaja (audio, video, igre i slično kroz Moja TV servis) su priznati kada je sadržaj isporučen korisniku. Prihodi se priznaju tokom vremena tokom trajanja ugovora s korisnikom.

MSFI 15 standard posebno ima utjecaj na sljedeće poslovne događaje:

Ugovori s više povezanih elemenata - u slučaju ugovora s više povezanih elemenata (npr. ugovor za mobilnu uslugu + mobilni uređaj, pri čemu se uređaj na koji je obračunat popust isporučuje unaprijed), transakcijska cijena se raspoređuje na obaveze izvršenja iz ugovora prema njihovim relativnim samostalnim prodajnim cijenama. Samostalne prodajne cijene uređaja određuju se prema cijenama iz cjeovnika. Prema tome, veći dio ukupne naknade pripisuje se komponenti koja se isporučuje unaprijed (uređaju), što zahtijeva ranije priznavanje prihoda i rezultira većim prihodom od prodaje robe, a manjim kasnijim prihodom od pružanja usluge. To dovodi do priznavanja bilansne pozicije ugovorna imovina, koja se amortizuje tokom preostalog razdoblja ugovora.

Materijalna prava - Materijalna prava koja se odobravaju kupcima na početku ugovora s mogućnošću da se iskoriste naknadno uglavnom se odnose na odobrene budžete za uređaje - ukupna transakcijska cijena kombiniranog ugovora dodjeljuje se zasebnim obavezama izvršenja na osnovi njihovih relativnih samostalnih prodajnih cijena. Veći dio ukupne naknade pripisuje se materijalnom pravu (npr. pravo na budući popust kod kupovine mobilnog uređaja). Ova obaveza prema kupcu za buduće popuste se priznaje kao ugovorna obaveza dok ne dođe do realizacije ili isteka iste.

Popusti ili neujednačene transakcijske cijene - Kada se mjesečne naknade za usluge obračunavaju neravnomjerno kroz period ugovora, a usluga pružena kupcu pri tome je na mjesečnoj osnovi jednaka, prihod od usluge priznati će se ravnomjerno kroz ugovoreni period pružanja usluge.

Jednokratna plaćanja kupca - Jednokratna plaćanja kupca izvršena unaprijed koja ne ispunjavaju definiciju zasebne obaveze izvršavanja, nego predstavljaju plaćanje unaprijed za buduće usluge, odgađaju se i priznaju u prihode tijekom (preostalog) perioda ugovora i prikazuju u okviru ugovorne obaveze.

Program lojalnosti - Za pretplatnike koji se učlane u program lojalnosti, Društvo alokira dio primljene naknade na bodove lojalnosti. Ova alokacija je bazirana na relativnim pojedinačnim prodajnim cijenama. Iznos koji je alokiran na program lojalnosti se odgađa i priznaje se kao prihod kada se bodovi iskoriste, vjerovatnoća iskorištenja postane neznčajna ili isteknu. Odgođeni prihod se priznaje kao ugovorna obaveza.

Troškovi ugovora (trošak stjecanja ugovora i trošak ispunjenja ugovora) – Standard daje mogućnost kapitalizacije i raspodjele troškova prodajnih provizija (troškova stjecanja kupca) kroz predviđeni korisni vijek trajanja ugovora sa kupcem. Društvo priznaje ove troškove u okviru ostale imovine.

U nastavku je prikazan model od pet koraka koji se primjenjuje za priznavanje prihoda od ugovora s kupcima:

1. korak: utvrditi ugovor(e) s kupcem
2. korak: utvrditi obaveze isporuke u ugovoru
3. korak: utvrditi cijenu transakcije
4. korak: dodijeliti cijenu transakcije obavezama isporuke u ugovoru
5. korak: priznati prihode kada (ili kako) subjekt ispuni obavezu isporuke

Prihodi se priznaju za svaku zasebnu obavezu isporuke u ugovoru u iznosu cijene transakcije. Cijena transakcije je iznos naknade u ugovoru na koju Društvo očekuje da ima pravo u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga kupcu.

U slučajevima kada Društvo ima posredničku poziciju između drugog dobavljača i kupca, Društvo razmatra djeluje li Društvo kao nalogodavac (principal) ili posrednik (agent) za dobavljača. Ključni faktor jeste prenos kontrole nad robom i uslugama prije nego dođe do prenosa iste na krajnjeg kupca. Odnosno, razmatra se da li Društvo priznaje prihode na bruto osnovi (kao nalogodavac) ili neto naknadu (kao agent) tj. komisionu naknadu. Ovo pitanje se javlja kod prodaje uređaja koje Društvo prodaje u okviru redovne djelatnosti te se razmatra na razini pojedinačnog ugovora sa dobavljačima.

Za ugovore koji sadrže više od jedne obaveze isporuke (ugovore s više elemenata), Društvo cijenu transakcije raspoređuje na obaveze isporuke na osnovi relativnih pojedinačnih prodajnih cijena. Pojedinačna prodajna cijena (*stand-alone selling price* - SSP) je cijena po kojoj bi Društvo zasebno kupcu prodalo obećanu robu ili uslugu.

Dodjela na temelju relativne pojedinačne prodajne cijene obavlja se na sljedeći način: Najprije se pojedinačna prodajna cijena obaveze isporuke dijeli sa zbrojem pojedinačnih prodajnih cijena svih obaveza isporuke. Taj se omjer zatim množi s cijenom transakcije. Rezultat je relativna pojedinačna prodajna cijena.

Prihodi se priznaju kada su obaveze isporuke zadovoljene prijenosom kontrole obećane robe ili usluge na kupca.

Kontrola nad robom (npr. prodaja opreme) prenosi se kada se roba isporuči kupcu, kupac u potpunosti raspolaže robom i ne postoji nepodmirena obaveza koja bi mogla utjecati na kupčevo prihvaćanje robe. Isporuka je obavljena kada je roba otpremljena na određenu lokaciju, a rizici zastarijevanja i gubitka preneseni su na kupca. Kontrola nad robom obično se prenosi u određenom trenutku.

Kontrola nad uslugama (npr. prodaja telekomunikacijskih usluga, usluga održavanja, prodaje licenci itd.) prenosi se tokom vremena ili u određenom trenutku, što utječe na iskazivanje prihoda. Prihodi od pružanja usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge obavljene. Ako se realizacija usluge proteže na više od jednog razdoblja, metoda inputa (na temelju nastalih troškova) i metoda outputa (na temelju isporučenih jedinica/poslova) koriste se za mjerenje napretka do konačnog izvršenja.

Metoda outputa koristi se u uslugama za masovno tržište (npr. glasovne i podatkovne usluge koje se mjesečno pružaju korisnicima) kao i u sistemskim rješenjima (npr. ugradnja opreme, kada vremensko

razdoblje između početka rada i isporuke usluge nije predugo i / ili kada obje strane obavljene poslove redovno potvrđuju). Metoda inputa se uglavnom koristi za složena sistemska rješenja (npr. za razvoj rješenja prilagođenog pojedinom kupcu koje traje duže vrijeme), pri čemu se prihodi priznaju mjesečno na temelju nastalih troškova kako bi se prikazao napredak do konačnog izvršenja u razdobljima u kojima međusobne potvrde još uvijek nisu dospjele.

Ukupni iznos cijene transakcije raspoređen na obaveze isporuke koje nisu podmirene (ili su djelomično podmirene) na dan 30. juni 2025. godine je 8.779 hiljada KM (Napomena 42.), od čega se očekuje da će se cjelokupan iznos priznati kao prihod u sljedećih 24 mjeseca. Kada se prihod priznaje tokom vremena u skladu s obračunatim prihodom, Društvo koristi mogućnost neobjavljivanja neplaćene cijene transakcije dodijeljene obavezama isporuke koje nisu podmirene (ili su djelomično podmirene).

Prilikom određivanja cijene transakcije, Društvo usklađuje obećani iznos naknade za učinke vremenske vrijednosti novca, ako vrijeme plaćanja koje su ugovorne strane ugovorile (eksplicitno ili implicitno) klijentu ili Društvu omogućuju značajnu korist od finansiranja prijenosa robe ili usluga kupcu.

Društvo koristi mogućnost da ne razmatra značajnu komponentu finansiranja ako je maksimalno razdoblje između isporuke robe ili pružanja usluge i plaćanja od strane kupca godinu dana ili manje.

Standardom se utvrđuje računovodstveno iskazivanje pojedinačnih ugovora s kupcima. Međutim, postoji mogućnost primjene standarda i na portfelj ugovora, ako: ugovori objedinjeni u portfelj imaju slična obilježja i primjenom standarda na portfolio ne dolazi do bitno drugačijeg rezultata u odnosu na računovodstveno iskazivanje pojedinačnih ugovora.

Društvo iskazivanje prihoda u skladu s MSFI-jem 15 primjenjuje na portfolio ugovora i na pojedinačne ugovore. Standard se primjenjuje na portfelje ugovora za proizvode za masovno tržište, dok se za posebna rješenja primjenjuje na razini pojedinačnih ugovora. Portfolio je definisan unutar svakog relevantnog područja poslovanja i uspostavljeni su u skladu s uobičajenim zahtjevima za usklađenjem po pojedinačnim ugovorima.

Prihodi od dividendi

Prihodi od dividendi priznaju se u trenutku kad su utvrđena prava Društva na primitak dividende.

Troškovi sticanja pretplatnika, oglašavanje i povezani troškovi

Troškovi sticanja i zadržavanja pretplatnika priznaju se kao rashod u razdoblju u kojem su nastali. Dodatni troškovi stjecanja ugovora koji ne bi nastali da ugovor nije stečen (provizija od prodaje, gotovinski bonusi za stjecanje novih i zadržavanje dosadašnjih kupaca) se kapitaliziraju jer se očekuje njihov povrat u budućem periodu. Troškovi oglašavanja, promocije, sponzorstva, komunikacijski i brand marketing priznaju se kao rashod u razdoblju nastanka.

Najmovi

Društvo procjenjuje da li ugovor predstavlja najam ili sadrži najam, na početku ugovora. Ugovor je ugovor o najmu, odnosno sadrži elemente najma ukoliko se njime ustupa pravo kontrole nad korištenjem određene imovine tokom datog perioda u zamjenu za naknadu.

Društvo kao najmoprimac

Društvo priznaje imovinu s pravom korištenja i obaveze po najmu na dan početka ugovora o najmu. Obaveza po najmu se prvobitno mjeri sadašnjom vrijednošću plaćanja najma koje se ne isplaćuje na datum početka, diskontuje se primjenom stope implicitne u najmu. Ako se ta stopa ne može lako utvrditi, najmoprimac koristi svoju inkrementalnu stopu. Društvo određuje inkrementalnu stopu pribavljajući kamatne stope iz različitih eksternih izvora te sprovodi eventualne prilagodbe kako bi se iste prilagodile za trajanje najma i tip imovine koja je predmet najma.

Plaćanja najma uključena u mjerenje obaveze po najmu uključuju:

- Fiksna plaćanja najma (uključujući suštinski fiksna plaćanja), umanjena za sve poticaje za najam;
- Varijabilna plaćanja najma koje ovise o indeksu ili stopi, inicijalno mjerene indeksom ili stopom na dan početka;
- Iznos za koji se očekuje da će ga najmoprimac platiti prema garancijama zaostale vrijednosti;
- Cijena izvršenja opcije kupovine, ako je najmoprimac razumno siguran da će iskoristiti opcije; i
- Plaćanje penala za raskid najma, ako trajanje najma odražava korištenje mogućnosti za raskid najma.

Obaveza po najmu prikazana je kao dio finansijskih obaveza po amortizovanom trošku, u okviru napomene 39.A) Obaveze po osnovu najмова.

Obaveza po najmu naknadno se mjere po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope, povećanjem knjigovodstvene vrijednosti koja odražava kamate na obaveze po najmu i smanjenjem knjigovodstvene vrijednosti koja odražava izvršena plaćanja najma.

Društvo preispituje obavezu po najmu (i vrši odgovarajuće usklađivanje odgovarajuće imovine s pravom korištenja) kad god:

- Trajanje najma se promijenilo ili je došlo do značajnog događaja ili promjena okolnosti koje rezultiraju promjenom procjene ostvarivanja opcije kupovine, u tom slučaju obaveza po najmu se ponovo mjeri diskontovanjem revidiranih plaćanja najma korištenjem revidirane diskontne stope.
- Plaćanja najma mijenjaju se zbog promjena indeksa ili stope ili promjene očekivane isplate ispod garantovane preostale vrijednosti, u kojim slučajevima obaveza po najmu se ponovo mjeri diskontovanjem revidiranih plaćanja najma koristeći nepromijenjenu diskontnu stopu (osim ako se promjene najma ne nastaju zbog promjene promjenjive kamatne stope, u kojem se slučaju koristi revidirana diskontna stopa).
- Ugovor o najmu se modifikuje, a izmjena najma ne obračunava se kao zasebni najam, u kojem se slučaju obaveza po najmu ponovno mjeri na osnovu trajanja najma modifikovanog najma, diskontovanjem evidiranih plaćanja najma, korištenjem revidirane diskontne stope na snazi na datum izmjene.

Imovina s pravom korištenja uključuje početno mjerenje odgovarajuće obaveze po najmu, plaćanja najma izvršenih na dan ili prije početka, umanjeno za sve primljene poticaje za najam i sve početne direktne troškove. Naknadno se mjere po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Kad god Društvo ima obavezu troškova za demontiranje i uklanjanje imovine pod najmom, vraćanje mjesta na kojem se nalazi ili vraćanje predmetne imovine u stanje koje zahtijevaju uslovi i odredbe najma, rezervisanje se priznaje i mjeri prema MRS 37. U mjeri u kojoj se troškovi odnose na imovinu s pravom korištenja, troškovi su uključeni u odgovarajuću imovinu s pravom korištenja, osim ako su ti troškovi nastali za proizvodnju zaliha.

Imovina s pravom korištenja amortizuje se kroz kraće trajanje najma ili vijeka trajanja imovine. Ako najam prenosi vlasništvo nad osnovnom imovinom ili trošak imovine s pravom korištenja odražava da Društvo očekuje da će iskoristiti moguće kupovine, povezana imovina s pravom korištenja amortizuje se tokom korisnog vijeka osnovne imovine. Amortizacija počinje na dan početka najma.

Imovina s pravom korištenja predstavljena je u zasebnoj napomeni u izvještaju o finansijskom položaju.

Kao praktičnu olakšicu, MSFI 16 dopušta najmoprimcu da ne razdvaja komponente koje ne predstavljaju najam, već umjesto toga uzima u obzir bilo koji ugovor o najmu i povezane komponente koje ne predstavljaju najam kao jedan aranžman. Društvo je koristilo ovu praktičnu olakšicu za ugovore kod kojih komponente najma nisu razdvojene od ostalih komponenti. Za ugovore koji sadrže komponentu najma i jednu ili više dodatnih komponenti koje ne predstavljaju najam, Društvo alocira naknadu u ugovoru svakoj komponenti najma na osnovu relativne samostalne cijene komponente najma i ukupne samostalne cijene komponenti koje ne predstavljaju najam.

Društvo kao najmodavac

Društvo sklapa ugovore o najmu kao najmodavac.

Najmovi za koje je Društvo najmodavac klasifikovani su kao finansijski ili operativni najmovi. Kad god uslovi najma uglavnom prenose sve rizike i koristi vlasništva na najmoprimca, ugovor se klasifikuje kao finansijski najam. Svi ostali najmovi se klasifikuju kao operativni najmovi.

Kada je Društvo posredni najmodavac, obračunava glavni najam i podnajam kao dva odvojena ugovora. Podnajam se klasifikuje kao finansijski ili operativni najam s obzirom na imovinu s pravom korištenja koja proizilazi iz glavnog najma.

Prihodi od najma iz operativnog najma priznaju se linearno tokom trajanja odgovarajućeg najma. Početni direktni troškovi nastali u pregovaranju i uređivanju operativnog najma dodaju se knjigovodstvenoj vrijednosti imovine u najmu i priznaju se linearno tokom trajanja najma.

Iznosi dospjeli od najmoprimaca u okviru finansijskog najma priznaju se kao potraživanja u iznosu neto ulaganja Društva u najmove. Prihodi od finansijskog najma raspoređuju se u obračunske periode tako da odražavaju stalnu periodičnu stopu prinosa na neto ulaganja Društva u pogledu najmovi.

Kada ugovor uključuje komponente najma i komponente koje ne predstavljaju najam, Društvo primjenjuje MSFI 15 da rasporedi naknadu prema ugovoru na svaku komponentu.

Naknade zaposlenima

U ime svojih zaposlenika, Društvo plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penziono, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, na i iz plate, koji su obračunavaju po zakonskim stopama tokom

godine na bruto platu. Društvo plaća navedeni porez i doprinose u korist institucija Federacije Bosne i Hercegovine, na federalnom i kantonalnim nivoima, Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Nadalje, naknade za topli obrok, prevoz na/sa posla i regres su plaćeni skladu sa domaćim zakonskim propisima. Ovi troškovi su prikazani u izvještaju o ukupnom rezultatu u periodu u kojem su nastali troškovi plata.

Otpremnine prilikom odlaska u penziju

Društvo isplaćuje otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini od 12.000 KM po zaposleniku. Društvo nema drugih planova u vezi isplate svojim djelatnicima ili Upravi poslije datuma penzionisanja u Bosni i Hercegovini.

Troškovi otpremnina za odlazak u penziju utvrđuju se metodom projektovane kreditne jedinice, pri čemu se aktuarske procjene obavljaju na svaki datum izvještajnog perioda. Dobici i gubici nastali aktuarskom procjenom priznaju se u ostaloj sveobuhvatoj dobiti u punom iznosu u periodu u kojem su nastali.

Obaveze za otpremnine za odlazak u penziju priznate u izvještaju o finansijskoj poziciji predstavljaju sadašnju vrijednost obaveze za definisanu naknadu, korigovanu za nepriznati trošak minulog rada.

Finansijski prihodi i rashodi

Finansijske prihode čine prihodi od kamata na uložena sredstva (uključujući i finansijska sredstva namijenjena prodaji), zatezna kamata obračunata na potraživanja od kupaca, prihodi od dividendi i pozitivne promjene u fer vrijednosti finansijskih instrumenata kroz izvještaj o ukupnom rezultatu. Prihodi od kamata priznaju se na obračunskoj osnovi u izvještaju o ukupnom rezultatu koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Finansijske rashode čine rashodi od kamata (uključujući kamate po osnovu najma po MSFI 16) i otpuštanje diskonta za rezervisanja. Troškovi pozajmica koji se ne mogu direktno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava priznaju se u izvještaju o ukupnom rezultatu koristeći metodu efektivne kamatne stope. Pozitivne i negativne kursne razlike priznaju se po neto principu.

Strane valute

Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovo se preračunavaju na datum izvještajnog perioda primjenom važećeg kursa na taj datum. Nemonetarna imovina i obaveze iskazane po fer vrijednostima koje nisu u konvertibilnim markama se preračunavaju po kursu važećem na dan utvrđivanja fer vrijednosti. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u izvještaj o ukupnom rezultatu perioda.

Oporezivanje

Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni porez.

Tekući porez na dobit

Tekuća porezna obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u izvještaju o ukupnom rezultatu jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje nikada nisu

oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obaveza Društva izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum izvještajnog perioda.

Odgođeni porez na dobit

Odgođeni porez jeste iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat na osnovu razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće porezne osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti, a obračunava se metodom bilansne obaveze.

Odgođene porezne obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena porezna imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj se vjeruje da će oporeziva dobiti biti raspoloživa.

Knjigovodstveni iznos odgođene porezne imovine procjenjuje se na svaki datum izvještajnog perioda i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerovjatno da će biti raspoloživ dostupan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela iznosa porezne imovine. Odgođeni porez obračunava se po poreznim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije imovine. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist izvještaja o ukupnom rezultatu, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala u kojem slučaju se i odgođeni porez također iskazuje u okviru kapitala. Odgođena porezna imovina i obaveze se prebijaju kada se odnose na poreze na dobit nametnute od strane iste porezne vlasti i ako Društvo ima namjeru podmiriti poreze na neto osnovi.

Nematerijalna sredstva

Nematerijalna sredstva iskazana su po trošku sticanja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti sredstava i amortizuju se linearno tokom njihovog korisnog vijeka trajanja. Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koristeći linearnu metodu kako slijedi:

	2025.	2024.
Licence	1 do 8,3 godina	1 do 8,3 godina
Softveri	5 godina	5 godina
Ostala nematerijalna imovina	2 do 25 godina	2 do 25 godina

Troškovi sadržaja priznaju se kao nematerijalna imovinu (IPTV sadržaji, uključeno u stavku Koncesije, patenti, licence, softveri i druga prava) na početku trajanja ugovora uz ispunjenje slijedećih uvjeta koji moraju biti ispunjeni kako bi se ugovori s pružateljima sadržaja mogli priznati kao nematerijalna imovina:

- trajanje ugovora mora biti duže od jedne godine,
- trošak je određen ili odrediv,
- ugovorena prava moraju biti trajna,
- troškovi iz ugovora su neizbježni,

- otkazni uslovi nisu definisani ili ukoliko su definisani odnose se na povredu materijalnih prava, višu silu, slučaj bankrota i slične teže uslove.

Priznata imovina po tim ugovorima amortizira se tokom trajanja ugovora. Ugovori sadržaja koji ne zadovoljavaju kriterije za kapitalizaciju priznaju se kao trošak i prikazani su unutar "Ostalih poslovnih rashoda i troškova" u izvještaju o ukupnom rezultatu.

Troškovi produkcija vlastitog sadržaja (audiovizuelni, filmski i multimedijalni sadržaji) ili sticanja prava na reprodukciju sadržaja tuđe produkcije se priznaju kao nematerijalna imovina (uključeno u stavku Ostala nematerijalna imovina) kada su ispunjeni sljedeći kriteriji: sredstvo je prepoznatljivo, društvo kontroliše imovinu, buduće ekonomske koristi pritiču iz sredstva. Imovina se priznaje ako: a) je vjerovatno da će očekivane buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini priticati u Društvo, i b) je trošak imovine moguće pouzdano izmjeriti.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema početno se vrednuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove direktno povezane s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg održavanja i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali. Troškovi značajnih investicijskih održavanja i zamjene se kapitaliziraju.

Imovina u izgradnji, koja se gradi u svrhu pružanja usluga ili administrativne svrhe, iskazana je po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke od umanjenja. Trošak nabavke uključuje i profesionalne naknade. Takva imovina se reklasifikuje na odgovarajuće kategorije nekretnina, postrojenja i opreme nakon što je dovršena i spremna za namjeravanu upotrebu.

Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu.

Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koristeći linearnu metodu kako slijedi:

	2025.	2024.
Zgrade	5 do 77 godina	5 do 77 godina
Mreže i razdjelnici	14,25 do 40 godina	14,25 do 40 godina
Centrale i prenosni uređaji	2 do 12,5 godina	2 do 12,5 godina
Ostala materijalna imovina	2 do 10 godina	2 do 10 godina

Dobici i gubici nastali na osnovu rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme iskazuju se u izvještaju o ukupnom rezultatu u periodu u kojem su nastali.

Ulaganja u zavisna društva

Zavisna društva su društva koja kontroliše Društvo. Društvo kontroliše zavisno društvo ukoliko je izloženo ili ima pravo na varijabilne povrate od upravljanja tim društvom i ima sposobnost utjecaja na te povrate kroz svoju moć upravljanja tim društvom. Ulaganja u zavisna društva su iskazana po trošku stjecanja umanjenom za odgovarajuće umanjenje vrijednosti, ukoliko je to potrebno.

Umanjenje vrijednosti imovine

Umanjenje vrijednosti nefinansijske imovine

Na svaki datum izvještajnog perioda Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svojih sredstava, osim zaliha i odgođenih poreskih sredstava, da bi utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generira novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući gotovinski tokovi diskontiraju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo (ili jedinicu koja generira novac).

Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generira novac) manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos toga sredstva (ili jedinice koja generira novac) umanjuje do nadoknativog iznosa.

Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknativog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generira novac) uslijed umanjenja vrijednosti.

Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto ostvarivoj vrijednosti, zavisno o tome šta je niže. Trošak obuhvata direktan materijal i ako je primjenjivo, direktne troškove rada i sve režijske/indirektne troškove povezane s dovođenjem zaliha do njihove sadašnje lokacije i u sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječnog ponderisanog troška. Neto prodajna vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu umanjenu za sve procijenjene troškove dovršenja i troškove prodaje.

Ispravka vrijednosti zbog umanjenja priznaje se za zalihe koje su oštećene, u cijelosti ili djelimično zastarjele, ili duže zadržane na zalihi, neupotrebljive (zalihe lošeg kvaliteta i tehnološki zastarjele zalihe).

Donacije

Donacije za imovinu, a koje obuhvataju i negotovinske donacije, početno se priznaju kao odgođeni prihod po fer vrijednosti koji se priznaje kao prihod od donacije na sistemsnoj osnovi tokom perioda korisnog vijeka te imovine. Odgođeni prihod se priznaje u prihode u iznosu amortizacije po linearnoj metodi tokom budućeg perioda u procijenjenom ekonomskom vijeku trajanja doniranog sredstva.

Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog perioda, ako postoji vjerovatnoća da će Društvo morati podmiriti navedenu obavezu i ako pouzdano može biti određen iznos te obaveze.

Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza. Gdje su rezervisanja mjerena pomoću gotovinskih tokova koji se procjenjuju za podmirenje sadašnjih obaveza, njihov knjigovodstveni iznos je sadašnja vrijednost tih gotovinskih tokova.

Rezervisanja se ukidaju samo za one troškove za koje je rezervisanje izvorno priznato. Ako odliv ekonomskih koristi za podmirenje obaveza više nije vjerovatan, rezervisanje se ukida.

Finansijski instrumenti

Finansijska imovina

Društvo klasifikuje svoju finansijsku imovinu u sljedeće mjerne kategorije:

- a) ona koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti (ili kroz ostali ukupni rezultat ili kroz izvještaj o ukupnom rezultatu),
- b) ona koja se mjeri po amortizovanom trošku.

Potraživanja od kupaca se početno priznaju u trenutku nastanka. Sva ostala finansijska imovina i finansijske obaveze se priznaju kada Društvo postane ugovorna strana u ugovoru vezanom za finansijski instrument.

Pri početnom priznavanju, Društvo mjeri finansijsku imovinu po fer vrijednosti plus transakcijski troškovi koji su direktno pripisani nabavci finansijske imovine, u slučaju da finansijska imovina nije iskazana po fer vrijednosti kroz izvještaju o ukupnom rezultatu.

Postoje tri mjerne kategorije u koje Društvo klasifikuje svoje dužničke instrumente.

- a) Amortizovani trošak: Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih tokova gotovine, pri čemu tokovi gotovine predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po amortizovanom trošku. Društvo klasifikuje u ovu kategoriju:
 - potraživanja od kupaca;
 - gotovina i gotovinski ekvivalenti;
 - ostala finansijska imovina za koje je „SPPI“ klasifikacijski test zadovoljen i koji se drže poslovnog modela „držanje radi naplate“.
- b) Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (eng. „FVOCI“): Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih tokova gotovine i zbog prodaje finansijske imovine, pri čemu tokovi gotovine predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po FVOCI.
- c) Fer vrijednost kroz izvještaju o ukupnom rezultatu (eng. „FVTPL“): Imovina koja ne zadovoljava kriterije za amortizovani trošak ili fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit mjeri se po FVTPL.

Društvo naknadno mjeri sve instrumente kapitala po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

Umanjenje vrijednosti nederivatne finansijske imovine

Društvo priznaje gubitke od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (eng „ECL“) vezano uz:

- Finansijsku imovinu koja se mjeri po amortizovanom trošku (finansijska imovina po amortizovanom trošku – dužnički instrumenti, depoziti, dati krediti zaposlenima, potraživanja od kupaca i ostala imovina i potraživanja)
- Ugovornu imovinu.

Društvo mjeri iznos umanjenja vrijednosti koji je jednak iznosu očekivanih kreditnih gubitaka u čitavom ekonomskom vijeku imovine osim za sljedeće, koji su mjereni prema 12-mjesečnim očekivanim kreditnim gubicima:

- Dužnički instrumenti koji imaju nizak kreditni rizik na dan izvještavanja; i
- Drugi instrumenti i stanja kod banaka za koje kreditni rizik nije značajno porastao od inicijalnog priznavanja.

Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca (uključujući i potraživanja po osnovu najma) i ugovorne imovine se uvijek mjeri u iznosu koji je jednak iznosu očekivanih kreditnih gubitaka u čitavom ekonomskom vijeku imovine.

Pri prosuđivanju ukoliko se kreditni rizik finansijske imovine znatno povećao od inicijalnog priznavanja i prilikom procjene očekivanih kreditnih gubitaka, Društvo razmatra razumne i potkrijepljive informacije koje su relevantne i dostupne bez dodatnih troškova ili napora. To uključuje kvantitativne i kvalitativne informacije i analize, temeljene na historijskom iskustvu Društva i informiranoj procjeni kreditne sposobnosti, uključujući informacije koje se odnose na budućnost.

Društvo smatra da je kreditni rizik finansijske imovine znatno porastao ako je proteklo više od 30 dana od dana njenog dospelja.

Društvo smatra da finansijska imovina nije nadoknadiiva (u statusu neispunjenja) ako nije vjerovatno da će dužnik platiti svoje obaveze prema Društvu u potpunosti bez da Društvo treba pokrenuti radnje poput iskorištenja sredstava osiguranja (ako postoje) te je finansijska imovina u kašnjenju više od 90 dana (tri mjeseca).

Društvo smatra da finansijski instrument ima niski kreditni rizik kada je njegova kreditna ocjena rizika jednaka globalno prihvaćenoj definiciji 'investment grade'.

Cjeloživotni očekivani kreditni gubici su očekivani kreditni gubici koji proizlaze iz svih mogućih događaja nesolventnosti tijekom očekivanog životnog vijeka finansijskog instrumenta.

12-mjesečni očekivani kreditni gubici su dio očekivanih gubitaka koji proizlazi iz događaja nesolventnosti koji su mogući unutar 12 mjeseci nakon datuma izvještavanja (ili kraćeg razdoblja ako je očekivani životni vijek instrumenta manji od 12 mjeseci).

Maksimalno razdoblje koje se razmatra prilikom procjene očekivanog kreditnog gubitka je maksimalno ugovoreno razdoblje tokom kojeg je Društvo izloženo kreditnom riziku.

Mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka

Očekivani kreditni gubici procjena su ponderisanih vjerovatnosti kreditnih gubitaka. Kreditni gubici mjere se kao sadašnja vrijednost svih gotovinskih manjkova (tj. razlika između tokova gotovine na koje ima pravo u skladu s ugovorom i tokova gotovine koje Društvo očekuje da će stvarno primiti). Očekivani kreditni gubici diskontuju po efektivnoj kamatnoj stopi predmetne finansijske imovine.

Za dužničke instrumente koji se vode po amortizovanom trošku ili po FVOCI, Društvo procjenjuje očekivane kreditne gubitke na osnovu dalekosežnih informacija, nezavisno od toga da li postoje ikakve naznake umanjenja.

Za kratkotrajna potraživanja od kupaca, bez značajne komponente finansiranja, Društvo primjenjuje pojednostavljeni pristup i mjeri očekivane gubitke uslijed umanjenja vrijednosti tokom perioda trajanja ugovora, a od početnog priznavanja potraživanja.

Društvo koristi matricu ispravke vrijednosti po kojoj se gubici uslijed umanjenja vrijednosti izračunavaju za potraživanja od kupaca shodno njihovoj starosnoj strukturi ili periodima njihovog dospijanja.

Da bi se izmjerili očekivani kreditni gubici, potraživanja od kupaca se grupišu na osnovu zajedničkih karakteristika kreditnog rizika, Analiza neoporavka provodi se za prethodnih 5 godina da bi se utvrdio opći omjer ulaska u status neispunjavanja obaveza („default“).

Omjeri default-a računaju za sljedeće vremenske intervale: do 30 dana; od 31 do 60 dana; od 61 do 90 dana, 90 do 365 dana i preko 365 dana.

Društvo se vodi modelom od tri faze za umanjenje vrijednosti finansijske imovine, osim za potraživanja od kupaca:

- a) Faza 1 – sastoji se iz iznosa za koje se kreditni rizik nije značajno povećao od momenta početnog priznavanja. Očekivani kreditni gubici određuju se na osnovu vjerovatnoće ulaska u status neispunjavanja obaveza unutar narednih 12 mjeseci (tj. ukupni očekivan kreditni gubitak pomnožen sa vjerovatnoćom da će se gubitak desiti u narednih 12 mjeseci).
- b) Faza 2 – sastoji se iz iznosa za koje je utvrđeno značajno povećanje kreditnog rizika od momenta početnog priznavanja, ali za koje ne postoje objektivni dokazi umanjenja vrijednosti. Očekivani kreditni gubici baziraju se na vjerovatnoći ulaska u status neispunjavanja obaveza tokom perioda trajanja ugovora.
- c) Faza 3 – sastoji se iz iznosa za koje postoje objektivni dokazi umanjenja vrijednosti.

Potraživanja od kupaca klasifikuju se ili kao Faza 2 ili Faza 3:

- a) Faza 2 – sastoji se iz potraživanja za koja se primjenjuje pojednostavljeni pristup mjerenja očekivanih kreditnih gubitaka tokom perioda trajanja ugovora, osim za određena potraživanja od kupaca klasifikovana u Fazu 3.

- b) Faza 3 – sastoji se iz potraživanja od kupaca koja su dospjela više od 90 dana ili za koja je individualno identifikovano umanjeno vrijednosti

Prezentacija očekivanih kreditnih gubitaka u izvještaju o finansijskom položaju

Iznos umanjenja vrijednosti finansijske imovine koja se vodi po amortizovanom trošku je umanjen od bruto iznosa imovine.

Otpis

Finansijska imovina otpisuje se u cjelosti ili djelomično, kada Društvo praktički iscrpi sve napore za nadoknadu svog potraživanja i zaključi da nema opravdanog očekivanja za nadoknadu. Ovo se obično dešava kada je sredstvo dospjelo najmanje 365 dana.

Društvo prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada isteknu ugovorna prava na tokove gotovine ili kada prenosi finansijsku imovinu, sve rizike i nagrade povezane s vlasništvom nad finansijskom imovinom na drugu osobu. Ako Društvo ne prenosi i ne zadržavaju suštinski sve rizike i nagrade povezane s vlasništvom te

nastavlja kontrolirati prenesenu imovinu, Društvo priznaje svoj zadržani udjel u imovini i povezanu obavezu za iznose koje će možda morati platiti.

U slučaju prestanka priznavanja finansijske imovine koja se mjeri po amortiziranom trošku, razlika između knjigovodstvene vrijednosti i iznosa primljene naknade i potraživanja priznaje se u izvještaju o ukupnom rezultatu. Nadalje, pri prestanku priznavanja ulaganja u dužnički instrument mjeran po FVOCI, kumulativna dobit ili gubitak prethodno akumuliran u rezervi za revalorizaciju ulaganja reklasificira se u dobit ili gubitak. Za vlasničke instrumente za koje je odabrana FVOCI opcija dobici ili gubici od otuđenja se ne priznaju u dobiti ili gubitku.

Finansijske obaveze

Finansijske obaveze početno se priznaju po fer vrijednosti umanjenoj za troškove transakcije i naknadno se mjere po amortizovanom trošku uz upotrebu efektivne kamatne stope. Društvo prestaje priznavati finansijske obaveze onda, i samo onda, kada su obaveze Društva prestale, otkazane ili ističu.

Metoda efektivne kamate

Metoda efektivne kamate je metoda kojom se izračunava amortizirani trošak finansijske obaveze i rashodi od kamata raspoređuju tijekom relevantnog razdoblja. Efektivna kamatna stopa jest stopa kojom se procijenjeni budući gotovinski odljevi (uključujući sve plaćene ili primljene naknade koje formiraju sastavni dio efektivne kamatne stope, transakcijske troškove te ostale premije i diskonte) diskontiraju tijekom očekivanog vijeka finansijske obaveze ili kraćeg razdoblja ako je primjenjivo.

Kapital i rezerve

Upisani kapital

Upisani kapital obuhvata uplaćene redovne dionice i izražava se u KM po nominalnoj vrijednosti.

Zakonske rezerve

Zakonske rezerve se formiraju izdvajanjem najmanje 10% ostvarene dobiti, iskazane u godišnjem izvještaju, tokom pet godina, sve dok ne dosegnu minimalan iznos od 25% dioničkog kapitala Društva.

Društvo objavljuje osnovnu i razrijeđenu zaradu po dionici. Osnovna zarada po dionici računa se dijeljenjem dobiti gubitka tekućeg perioda namijenjenih redovnim dioničarima Društva ponderisanim prosječnim brojem redovnih dionica optičaju tokom perioda, isključujući obične dionice kupljene od Društva i klasifikovane kao trezorske dionice.

Akumulirana dobit

Dobit za godinu nakon raspodjele vlasnicima i izdvajanja za ostale rezerve raspoređuje se u akumuliranu dobit.

Rezerve fer vrijednosti

Rezerve fer vrijednosti za finansijsku imovinu klasifikovanu kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit uključuju promjene u fer vrijednosti ove imovine.

Dividende

Dividende na redovne dionice priznaju se kao obaveza u periodu u kojem su odobrene od strane dioničara Društva.

Zarada po dionici

Društvo objavljuje osnovnu i razrijeđenu zaradu po dionici. Osnovna zarada po dionici računa se dijeljenjem dobiti gubitka tekućeg perioda namijenjenih redovnim dioničarima Društva ponderisanim prosječnim brojem redovnih dionica optičaju tokom perioda, isključujući obične dionice kupljene od Društva i klasifikovane kao trezorske dionice.

4. UPOTREBA PROSUDBI I PROCJENA

Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3., Uprava Društva donosi prosudbe, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, prihoda i rashoda koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem iskustvu i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

Podaci o prosudbama donesenim u primjeni računovodstvenih politika koji imaju najznačajniji utjecaj na iznose priznate u finansijskim izvještajima nalaze se u sljedećim napomenama:

- **Napomena 3, Napomena 6: Priznavanje prihoda:** priznaje li se prihod kroz vrijeme ili u određenom trenutku;
- **Napomena 3, Napomena 6: Priznavanje prihoda:** sadrži li ugovor s kupcem jednu ili više obaveza izvršenja;

- **Napomena 3, Napomena 45: Najmovi:** Sadrži li sporazum najam;
- **Napomena 3, Napomena 45: Najmovi:** Da li je Društvo razumno uvjereno u vjerovatnoću korištenja opcije produženja trajanja ugovora o najmu;
- **Napomena 3, Napomena 26: Nematerijalna imovina:** Da li ugovor za troškove sadržaja (IPTV usluga) i troškovi vlastite produkcije ispunjavaju uvjete za priznavanje kao nematerijalna imovina.

Pretpostavke i neizvjesnosti procjene

Sljedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum izvještajnog perioda, koje karakteriše značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini.

- **Napomena 3: Korisni vijek trajanja imovine** – Društvo preispituje procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme, i nematerijalne imovine na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda. Ovo je važna računovodstvena procjena, budući da uključuje pretpostavke o tehnološkom razvoju u inovativnoj industriji i značajno ovisi o investicijskim planovima Društva. Nadalje, s obzirom na značajan udjel imovine Društva koja se amortizira u ukupnoj imovini, utjecaj većih promjena ovih pretpostavki mogao bi biti značajan za finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.
- **Napomena 3: Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca i ugovorne imovine** - Umanjenje vrijednosti za potraživanja i ugovorne imovine vrši se na bazi procijenjenih kreditnih gubitaka čiji se izračun temelji na stopi neispunjenja obaveza. Stopa neispunjenja obaveza predstavlja stvarni kreditni rizik, odnosno vjerovatnost da potraživanja neće biti naplaćena. Izračun stope neispunjenja obaveza se temelji na historijskim podacima društava o naplati potraživanja od kupaca.
- **Napomena 3: Umanjenje vrijednosti zaliha** - Uprava koriguje knjigovodstvenu vrijednost zaliha u slučaju da je neto prodajna vrijednost procijenjena kao manja od troška nabavke. Za zalihe koje duže stoje na skladištu (preko tri godine) koje će u budućem periodu biti utrošene u procesu proizvodnje ili u postupku pružanja usluga, a za koje nije moguće utvrditi neto prodajnu vrijednost, djelimično vrijednosno otpisivanje vrši se primjenom procenata od 10% do 100% po vrsti i starosti zalihe u skladu sa računovodstvenim politikama.
- **Napomena 3: Rezervisanja za sudske sporove** - Iznosi priznati kao rezervisanja za sudske sporove odnose se na procjenu iznosa potrebnih za izmirenje obaveza kada je vjerovatnoća da će se izmirenje desiti veća nego vjerovatnoća da neće doći do izmirenja obaveza. Prilikom procjene rezervisanja, Društvo uzima u obzir savjete pravnih eksperata i stavove Uprave.
- **Napomena 3: Rezervisanja za naknade zaposlenima** - Sadašnja vrijednost obaveza za naknade zaposlenima ovisi o mnogim faktorima koji su određeni na aktuarskim temeljima. Najznačajnije pretpostavke uključuju: diskontni faktor, smrtnost, očekivano povećanje naknada zaposlenim. Promjene u tim pretpostavkama mogu utjecati na knjigovodstveni iznos obaveza.

4.1 ODREĐIVANJE FER VRIJEDNOSTI

Brojne računovodstvene politike i objave Društva zahtijevaju određivanje fer vrijednosti, kako za finansijska tako i za nefinansijska sredstva i obaveze.

Društvo ima uspostavljen sistem kontrola u okviru mjerenja fer vrijednosti.

Fer vrijednosti mjere se u odnosu na informacije prikupljene od trećih strana u kojem slučaju Uprava i funkcija finansija ocjenjuju jesu li dokazi prikupljeni od trećih strana dovoljni da navedene procjene fer vrijednosti ispune zahtjeve MSFI-eva, uključujući i razinu u okviru hijerarhije fer vrijednosti u koju bi te procjene trebale biti klasificirane.

Društvo kategorizira fer vrijednosti u različite razine u hijerarhiji fer vrijednosti na temelju ulaznih varijabli koji se koriste u tehnikama procjene kao što slijedi:

- *Nivo 1* - kotirane cijene (nekorrigirane) na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obaveze.
- *Nivo 2* - ulazne varijable koje ne predstavljaju kotirane cijene uključene u razinu 1, a radi se o ulaznim varijablama za imovinu ili obaveze koje su vidljive bilo izravno (npr. kao cijene) bilo neizravno (npr. izvedene iz cijena).
- *Nivo 3* - ulazne varijable za imovinu ili obaveze koji se ne temelje na vidljivim tržišnim podacima (ulazne varijable koje nisu vidljive).

Dodatne informacije vezano za pretpostavke nastale u određivanju fer vrijednosti su uključene u sljedećim napomenama:

- **Napomena 3: Finansijski instrumenti**
- **Napomena 49: Finansijski instrumenti**

5. OPERATIVNI SEGMENTI

Odlukom Uprave Društva koja se primjenjuje od 1. januara 2016. godine utvrđen je jedan poslovni segment. Izvještavanje o poslovanju na nivou Društva ujedno predstavlja i izvještavanje o segmentu Društva. Praćenje izvršenja na nivou segmenta od strane Uprave se zasniva na praćenju prihoda, dobiti, EBITDA, operativnih tokova gotovine i kapitalnih investicija.

6. PRIHODI IZ UGOVORA SA KUPCIMA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (zavisno društvo)*		
<i>Prihodi od prodaje robe</i>	-	9
<i>Prihodi od pruženih usluga</i>		
- Mobilna telefonija	2	1
- Usluge interneta (BiHNET)	67	67
	69	68
Ukupno prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (zavisno društvo)*	69	77
 <i>Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu</i>		
Prihodi od prodaje robe	32.666	32.948
	32.666	32.948
 <i>Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu</i>		
Mobilna telefonija	122.880	119.283
Bundle (Moja TV)	30.774	28.397
Fiksna telefonija	19.598	20.844
Usluge interneta (BiHNET)	39.312	36.285
Nacionalni saobraćaj	5.183	5.313
Prenos podataka (BiHPAK)	1.344	1.227
VPN (Top tim i Moja porodica)	803	458
Lojalnost korisnika	(1.249)	(1.223)
Telegraf	17	14
Ostale usluge	1.761	1.914
	220.421	212.513
	253.087	245.461
 <i>Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu</i>		
MPLS Usluga VPN	4.728	5.293
Moja WEB TV ino	19	10
Roaming usluge	3.343	3.312
	8.089	8.615
Ukupno prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama	261.176	254.075
 Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.245	254.152

* Odnosi se na zavisno društvo. Ukupan pregled transakcija sa povezanim licima te osnov povezanosti je prikazan u okviru Napomene 48.

Disagregacija prihoda iz ugovora s kupcima

	30.06.2025.	30.06.2024.
Primarna geografska tržišta		
- Bosna i Hercegovina	253.156	245.538
- Inostranstvo	8.089	8.615
Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.245	254.152
Glavni proizvodi/usluge		
- Roba i proizvodi	32.666	32.956
- Usluge	228.579	221.196
Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.245	254.152
Vrijeme priznavanja prihoda		
- U momentu transakcije	32.666	32.956
- Tokom vremena	228.579	221.196
Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.245	254.152
Nalogodavac / agent		
- Nalogodavac	260.905	253.844
- Agent	341	309
Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.245	254.152

Stanja proizašla iz ugovora s kupcima

Sljedeća tablica prikazuje informacije o potraživanjima od kupaca, ugovornoj imovini i ugovornim obavezama koje proizlaze iz ugovora s kupcima:

	30.06.2025	31.12.2024.
Potraživanja od kupaca (<i>Napomena 33</i>)	136.487	129.222
Ugovorna imovina (<i>Napomena 32</i>)	5.498	7.243
Obračunate nefakturisane usluge (<i>Napomena 37</i>)	2.313	2.326
Ugovorne obaveze (<i>Napomena 42</i>)	(8.779)	(8.715)
	135.519	130.096

Ugovorna imovina se uglavnom odnosi na prava Društva na naknade koji proizlaze iz ugovora sa više povezanih elemenata i popusta. Ugovorna imovina postaje potraživanje od kupaca kada prava postanu bezuvjetna. Ovo se najčešće dešava kada Društvo izda fakturu kupcu.

Ugovorne obaveze se uglavnom odnose na unaprijed naplaćene naknade od kupaca za aktivirane, a ne iskorištene prepaid GSM kartice, unaprijed naplaćenu pretplatu, program lojalnosti ili neiskorištena materijalna prava iz ugovora s kupcima. Prihodi po ovom osnovu će biti priznati kada kupci iskoriste ove usluge, a što je očekivano da će se desiti u toku naredne godine.

Obračunati nefakturisani prihodi se odnose na obračunate prihode po osnovu obračuna sa drugim telekomunikacijskim operaterima. Obzirom na periodična fakturisanja, što je uobičajena praksa između operatera, za potraživanja za koja nije izdana faktura su priznati obračunati nefakturisani prihodi.

7. OSTALI PRIHODI I DOBICI

	30.06.2025.	30.06.2024.
<i>Ostali prihodi i dobiti</i>		
Prihod od najma	3.753	2.365
Naplaćena ranije ispravljena potraživanja	(260)	1.497
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja	648	2.594
Prihodi od ustupanja prava na emitovanje AV sadržaja – povezana lica	902	1.157
Prihodi od ustupanja prava na emitovanje AV sadržaja	140	110
Prihodi od donacija	37	43
Prihodi od poticaja za proizvodnju AV djela	-	-
Ostali prihodi	1.767	1.624
	6.988	9.390
<i>Finansijski prihodi</i>		
<i>Prihodi od kamata</i>		
Prihodi od kamata po imovini po amortizovanom trošku	3.945	2.914
Zatezne kamate iz ugovora s kupcima	311	310
	4.256	3.224
Neto pozitivne kursne razlike	-	130
Ostali finansijski prihodi	478	2.574
	478	2.704
Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja i obaveza po osnovu najma	-	897
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	2	-
	2	897
Ukupno ostali prihodi i dobiti	11.724	16.215

Ostali prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina – naknadno fakturisanje kupcu u iznosu od 454 hiljada KM (2024: 7 hiljada KM), prihode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina – rashod prethodnog perioda u iznosu od 341 hiljada KM (2024: 129 hiljada KM) te ostale razne prihode. Određeni ostali prihodi su priznati prema zahtjevima MSFI 15, a prezentirani kao ostali prihodi radi usklađenosti sa Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva Federalnog ministarstva finansija FBiH.

8. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE

	30.06.2025.	30.06.2024.
Nabavna vrijednost prodate robe	31.414	31.261
	31.414	31.261

9. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Utrošene sirovine i materijal	1.248	1.275
Utrošeni rezervni dijelovi	38	27
Otpis sitnog inventara	206	106
Odstupanje od cijene materijala	(23)	(7)
	1.468	1.401

10. TROŠKOVI ENERGIJE I GORIVA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Utrošena električna energija	5.519	4.280
Troškovi grijanja	545	568
Utrošeno ostalo gorivo	619	587
	6.683	5.435

11. TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Bruto plaće zaposlenih	58.202	54.461
Kapitalizirani interni rad	(2.115)	(1.611)
Ostale naknade zaposlenih	15.566	14.502
Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora	353	163
	72.005	67.515

Društvo je na dan 30.06.2025. godine imalo 2.933 zaposlenih, što je manje za 11 u odnosu na 30.06.2024. (2.944 zaposlenih). Troškovi zaposlenih uključuju 15.200 hiljada KM (2024.:14.428 hiljade KM) doprinosa uplaćenih u fond za penziono osiguranje. Ostale naknade uključuju ostale naknade plaća, troškove službenih putovanja, naknadu za topli obrok i prevoz zaposlenih i ostale naknade. Od 01.01.2025. godine dodatno je povećana plata radnicima za 5,1%, što je uticalo na troškove zaposlenih.

12. AMORTIZACIJA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Nekretnine, postrojenja i oprema	31.746	33.316
Nematerijalna imovina	12.745	12.579
Imovina s pravom korištenja	7.302	6.263
Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora	7	7
	51.800	52.165

13. TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Troškovi usluga održavanja	12.826	10.986
Troškovi reklame	1.820	3.599
Troškovi posredovanja kod prodaje	2.587	3.104
Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	1.929	1.261
Troškovi istraživanja	170	173
Troškovi najma	63	52
Ostali troškovi	1.667	1.009
	21.061	20.184

Ostali troškovi se odnose na usluge čišćenja, odvoza smeća, vode, zdravstvene usluge te intelektualne usluge revizije, advokata i konsultantske usluge i ostale usluge.

14. OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI

	30.06.2025.	30.06.2024.
Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	29.018	29.068
Troškovi poreza, naknada i dadžbina	7.736	7.656
Troškovi premije osiguranja	905	920
Troškovi platnog prometa	635	482
Troškovi članskih doprinosa	300	286
Troškovi reprezentacije	129	138
Ostali nematerijalni troškovi	1.400	957
	40.122	39.507

Najznačajnije učešće u strukturi troškova poštanskih i telekomunikacijskih usluga imaju Troškovi nabavke sadržaja za Moju TV u iznosu od 15.250 hiljada KM (2024: 15.333), Pismonosne usluge u zemlji - dostava računa za telekomunikacijske usluge u iznosu od 3.094 hiljada KM (2024: 3.160), Nacionalnu govornu uslugu u iznosu od 2.915 hiljada KM (2024: 2.798 hiljada KM), Terminiranje međunarodnog saobraćaja-ino operatori u iznosu od 2.026 hiljada KM (2024: 2.186), Troškovi produkcije vlastitog sadržaja za Moja TV u iznosu od 1.165 hiljada KM (2024: 637), dok se ostali troškovi odnose na dostavu redovne administrativne pošte, elektronsko pismo - hibridna pošta, tranzit međunarodnog saobraćaja i slično.

15. GUBICI OD DUGOROČNE NEFINANSIJSKE IMOVINE

	30.06.2025.	30.06.2024.
Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	386	46
Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine	-	-
Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	192	276
Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja	5	-
Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine	-	32
	583	354

Na osnovu izvršene analize za umanjenje vrijednosti imovine u skladu sa MRS 36, izvršeno je umanjenje knjigovodstvene vrijednosti imovine zaliha investicionog materijala i opreme (priznato kao imovina u pripremi) u iznosu od 192 hiljada KM na dan 30.06.2025. godine.

16. GUBICI OD FINANSIJSKE IMOVINE

	30.06.2025.	30.06.2024.
Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca (redovna potraživanja) – Napomena 33	1.048	1.825
Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca (rate)– Napomena 33	153	-
Umanjenje vrijednosti gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita i ostale finansijske imovine te ugovorne imovine	52	29
Direktan otpis potraživanja	-	-
Ostali gubici od finansijske imovine	(283)	-
	970	1.854

17. TROŠKOVI REZERVISANJA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Troškovi rezervisanja za neiskorišteni godišnji odmor	5.602	6.619
Troškovi rezervisanja za otpremnine	-	-
Troškovi rezervisanja za sudske sporove	678	1.754
Troškovi ostalih rezervisanja	-	-
	6.280	8.373

18. MANJKOVI I OSTALA NEGATIVNA USKLAĐENJA ZALIHA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha	222	2.555
Manjkovi	2	-
	224	2.555

19. UDIO U GUBITKU PRIDRUŽENOG DRUŠTVA I ZAJEDNIČKOG PODUHVATA PRIMJENOM METODE UDJELA

	30.06.2025.	30.06.2024.
Ostali gubici	-	-
	-	-

20. FINANSIJSKI RASHODI

	30.06.2025.	30.06.2024.
<i>Rashodi od kamata</i>		
Rashodi kamata za imovinu s pravom korištenja	987	915
Rashodi kamata za demontažu opreme	227	231
Rashodi kamate po osnovu diskonta potraživanja od kupaca	240	134
Rashodi zateznih kamata	23	85
	1.478	1.365
Negativne kursne razlike	457	-
	1.935	1.365

21. OSTALI RASHODI I GUBICI

	30.06.2025.	30.06.2024.
Rashodovanje na zalihama sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	-	154
Rashodi po osnovu otpisa ostale imovine potraživanja	158	-
Ostali rashodi	408	1.422
	566	1.576

22. POREZ NA DOBIT

Ukupan porez na dobit priznat u izvještaju o ukupnom rezultatu može biti predstavljen kako slijedi:

	30.06.2025.	30.06.2024.
Tekući porez na dobit		
Trenutna godina	3.747	3.621
	3.747	3.621

23. ZARADA PO DIONICI

	30.06.2025.	30.06.2024.
Dobit (u KM)	34.274	33.136
Ponderisani prosjek običnih dionica	63.457	63.457
Osnovna i razrijeđena zarada po dionici (u KM)	<u>0,54</u>	<u>0,52</u>

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

24. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja, oprema, namještaj i transportna sredstva	Ostala dugoročna mat. imovina	Nekretnine, postr. i oprema u pripremi	Avansi za materijalnu imovinu	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST							
Na dan 1. januara 2024.	16.415	1.134.304	700.142	125	55.993	5	1.906.984
Povećanja					78.198	(4)	78.194
Smanjenja	-	(245)	(33.850)	-	(1.164)	-	(35.259)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	(12)	148	107	-	(7.741)	-	(7.498)
Prenos (sa) / na	62	12.410	45.794	-	(58.266)	-	-
Ostalo	2	114	(2.843)	-	(4.667)	-	(7.394)
Na dan 31. decembra 2024.	16.462	1.146.731	709.350	125	62.353	1	1.935.027
Povećanja	-	-	-	-	26.933	3	26.936
Smanjenja	-	-	(15.542)	-	227	-	(15.315)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	-	(52)	(106)	-	-	-	(158)
Prenos (sa) / na	10	2.497	17.297	-	(24.493)	-	(4.689)
Ostalo	-	(1)	(2.645)	-	(1.334)	-	(3.980)
Na dan 30. juni 2025.	16.472	1.149.175	708.354	125	63.686	4	1.937.821
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI							
Na dan 1. januara 2024.	1.483	767.397	554.855	-	-	-	1.323.735
Amortizacija za godinu	34	22.402	44.749	-	-	-	67.185
Smanjenja	-	(208)	(33.591)	-	-	-	(33.799)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	-	169	85	-	-	-	254
Ostalo	-	63	(2.219)	-	-	-	(2.157)
Na dan 31. decembra 2024.	1.513	789.821	563.879	-	-	-	1.355.218
Amortizacija za godinu	10	9.998	21.691	-	-	-	31.699
Smanjenja	-	-	(15.498)	-	-	-	(15.498)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	-	(21)	(44)	-	-	-	(65)
Ostalo	-	-	(2.090)	-	-	-	(2.090)
Na dan 30. juni 2025.	1.523	799.798	567.938	-	-	-	1.369.264
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST							
Na dan 1. januara 2024.	14.932	366.907	145.287	125	55.993	5	583.249
Na dan 31. decembra 2024.	14.950	356.909	145.471	125	62.353	1	579.809
Na dan 30. juni 2025.	14.949	349.377	140.416	125	63.686	4	568.557

Društvo je u 2025. godini izvršilo umanjenoje vrijednosti investicijske opreme koje nisu imale potrošnju jednu ili više godina u ukupnom iznosu od 192 hiljade KM na teret rezultata za period 1-6/2025. godine (31. decembra 2024. godine: 293 hiljada na teret rezultata 2024. godine).

Društvo je u toku 2025. godine promijenilo upotrebnii vijek dijela imovine i opreme (bakarna i optička pristupna, glavni i lokalni optički spojni putevi, kontroleri baznih stanica, OSS i ostali serveri, IP/MPLS komutacijska oprema) što je rezultiralo produženjem upotrebnoog vijeka te smanjenjem procijenjenog troška amortizacije za period od 1-6/2025 za 1.304 hiljada KM. Za opremu IPTV sistem smanjen je upotrebnii vijek upotrebe počev od 2025. godine. Imovina u pripremi se najvećim dijelom odnosi na zgradu direkcije u Bihaću koja je u izgradnji (4.454 hiljada KM), te započete projekte povezane sa izgradnjom ili proširenjem mreže.

25. IMOVINA S PRAVOM KORIŠTENJA

	Građevine	Zemljište	Oprema	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST				
Na dan 1. januara 2024.	58.296	37.339	484	96.119
Povećanja	8.278	12.406	74	20.758
Smanjenja	(1.928)	(8.026)	-	(9.954)
Na dan 31. decembra 2024.	64.646	41.719	558	106.923
Povećanja	1.747	4.053	406	6.206
Smanjenja	(390)	(193)	-	(583)
Na dan 30. juni 2025.	66.003	45.579	964	112.546
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA				
Na dan 1. januara 2024.	23.186	14.235	138	37.559
Amortizacija za godinu	8.004	4.351	50	12.405
Smanjenja	(296)	(2.994)	-	(3.290)
Na dan 31. decembra 2024.	30.894	15.592	188	46.674
Amortizacija za godinu	4.174	3.074	53	7.301
Smanjenja	(194)	(272)	-	(466)
Na dan 30. juni 2025.	34.874	18.394	241	53.509
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST				
Na dan 1. januara 2024.	35.110	23.104	346	58.560
Na dan 31. decembra 2024.	33.752	26.127	370	60.249
Na dan 30. juni 2025.	31.129	27.185	723	59.037

Društvo unajmljuje nekoliko vrsta sredstava uključujući zemljište, građevine i opremu. Prosječni rok zakupa je 10 godina (2024: 10 godina). Manji dio zakupa zemljišta i građevina istekao je u tekućoj finansijskoj godini. Isteceni ugovori zamijenjeni su novim najmovima za identičnu osnovnu imovinu te su tokom godine zaključeni novi ugovori o najmu.

Povećanje imovine s pravom korištenja, koje obuhvata nove ugovore ili produženje postojećih, iznosi 6.206 hiljada KM, a smanjenje, koje obuhvata istekle ugovore i prestanak priznavanja dijela javnog zemljišta, iznosi 583 hiljada KM.

26. NEMATERIJALNA IMOVINA

	Koncesije, patenti, licence, softveri i druga prava	Ostala nematerijalna imovina	Nematerijalna imovina u pripremi	Avansi	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Na dan 1. januara 2024.	147.912	119.510	7.007	94	274.523
Povećanja	-	-	15.941	(37)	15.904
Smanjenja	(31.482)	(4.784)	(11)	-	(36.277)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	-	(243)	7.741	-	7.498
Prenos (sa) / na Ostalo	8.033	14.748	(22.781)	-	-
Na dan 31. decembra 2024.	124.463	129.231	7.896	57	261.648
Povećanja	-	-	14.012	40	14.052
Smanjenja	-	(52)	-	-	(52)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	158	-	-	-	158
Prenos (sa) / na Ostalo	14.426	3.748	(13.526)	-	4.648
Na dan 30. juni 2025.	139.059	132.695	8.602	97	280.454
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI					
Na dan 1. januara 2024.	111.860	90.708	-	-	202.568
Amortizacija za godinu	16.144	9.119	-	-	25.263
Smanjenja	(31.482)	(4.781)	-	-	(36.263)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	-	(254)	-	-	(254)
Ostalo	6	(178)	-	-	(172)
Na dan 31. decembra 2024.	96.527	94.615	-	-	191.142
Amortizacija za godinu	8.390	4.355	-	-	12.745
Smanjenja	-	(52)	-	-	(52)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	66	-	-	-	66
Ostalo	-	-	-	-	-
Na dan 30. juni 2025.	104.983	98.918	-	-	203.901
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST					
Na dan 1. januara 2024.	36.052	28.802	7.007	94	71.955
Na dan 31. decembra 2024.	27.935	34.617	7.897	57	70.506
Na dan 30. juni 2025.	34.076	33.777	8.602	97	76.552

Od ukupne neto knjigovodstvene vrijednosti licenci i drugih prava od 34.076 hiljada KM na 30. juni 2025. godine (31. decembar 2024.: 27.936 hiljada KM) iznos od 9.581 hiljade KM se odnosi na LTE telekomunikacijske licence. LTE licenca (koja u sebi sadrži GSM i UMTS licencu) važi do juna 2034. godine.

27. ULAGANJA U ZAVISNE SUBJEKTE

	30.06.2025.	31.12.2024.
Ulaganja u zav.druš.Metropoly Media d.o.o.	9.794	9.794
	9.794	9.794

BH Telecom je izvršio ulaganje u zavisno društvo MY Media d.o.o. Sarajevo. Osnovni kapital iznosi 9.794 hiljada KM i predstavlja 100% učešće BH Telecom-a u osnovnom kapitalu ovog Društva. Društvo prema zakonskim propisima u BiH i Federaciji BiH izrađuje svoj izvještaj o finansijskom položaju i izvještaju o ukupnom rezultatu, a BH Telecom će sačinjava konsolidovane finansijske izvještaje.

28. DATI KREDITI

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročni dio		
Dati krediti zaposlenima	145	212
Manje: Kratkoročni dio dugoročnih kredita	(80)	(147)
Manje: Umanjenje vrijednosti	(1)	(1)
	64	64
Kratkoročni dio		
Kratkoročni dio dugoročnih kredita	80	147
Manje: Umanjenje vrijednosti	(4)	(4)
	76	143
Ukupno dati krediti	140	207

Promjene na umanjenju vrijednosti datih kredita mogu se prikazati kako slijedi:

	2025.	2024.
Početno stanje	5	6
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – <i>Napomena 16</i>	-	(1)
Stanje na kraju godine	5	5

29. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT

	30.06.2025.	31.12.2024.
Eutelsat Communications, Pariz, Francuska	4.139	2.478
	4.139	2.478

Društvo je u 2007. godini kupilo 552.064 dionica Eutelsat Communications, Pariz, Francuska za iznos od 17.589 hiljada KM. U toku 2014. godine Društvo je na ime ostvarene dividende u iznosu od 946 hiljada KM dobilo 22.314 novih dionica ovog emitenta te ukupan broj dionica koje Društvo posjeduje iznosi 574.378, što čini 0,2% od ukupnih dionica. U toku 2024. i 30.06.2025. godine nije naplaćena dividenda. Dionicama se trguje na Pariškoj berzi i iste se vrednuju po fer vrijednosti po osnovu čega je priznata rezerva fer vrijednosti.

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Kretanja u fer vrijednosti ovih dionica bila su kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024
Stanje na početku godine	2.478	4.707
(Smanjenje) / povećanje fer vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit - Eutelsat Communications, Pariz, Francuska	1.661	(2.229)
Stanje na kraju godine	4.139	2.478

30. A) DEPOZITI KOD BANAKA

	30.06.2025.	31.12.2024.
Depoziti kod banaka		
ASA Banka d.d. Sarajevo	43.000	22.000
Raiffeisen Bank d.d. BiH	-	-
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	-	3.000
Addiko Banka d.d. Sarajevo	-	-
Intesa San Paolo Banka d.d. BiH	12.000	3.000
ProCredit Bank d.d. Sarajevo	10.000	-
Union Banka d.d.	-	16.000
Bosna Bank International d.d. Sarajevo	18.000	18.000
Sparkasse bank d.d. BiH	11.000	2.000
Privredna banka d.d.	-	3.000
NLB banka d.d.	10.000	-
Manje: Umanjenje vrijednosti po MSFI 9	(250)	(162)
	103.750	66.838
Kratkoročni depoziti kod banaka		
ASA Banka d.d. Sarajevo	5.000	-
Bosna Bank International d.d. Sarajevo	-	-
Sparkasse bank d.d. BiH	2.000	-
ProCredit Banka d.d. Sarajevo	2.000	3.000
Addiko Bank d.d.	4.000	6.000
Raiffeisen Bank d.d. BiH	-	19.558
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo	3.000	4.000
Intesa Sanpaolo bank d.d.	1.000	1.000
Union Banka d.d.	22.900	11.900
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	8.000	-
Manje: Umanjenje vrijednosti	(115)	(86)
	47.785	45.372
Ukupno depoziti kod banaka	151.535	112.210

Na dan 30.06.2025. godine oročeni depoziti odnose se na deponovana novčana sredstva kod komercijalnih banake uz kamatnu stopu od 1,15% do 3,03% godišnje. Depoziti dopijevaju u periodu 2025-2028. godina.

Promjene na umanjenju vrijednosti depozita mogu se prikazati kako slijedi

	30.06.2025.	31.12.2024.
Početno stanje	248	139
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – Napomena 16	117	109
Stanje na kraju godine	365	248

30. B) OBVEZNICE

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročne obveznice emitenata u zemlji	19.572	19.572
Manje: Umanjenje vrijednosti po MSFI 9	(377)	(201)
Ukupno obveznice	19.196	19.372

Društvo je u 2024. godini izvršilo ulaganje u obveznice ASA Finance d.d. nominalne vrijednosti 4.810 hiljada KM (s dospijecem u 2029. godini) te obveznice Vlade FBiH nominalne vrijednosti 14.730 hiljada KM (s dospijecem u 2032. godini).

31. ZALIHE

	30.06.2025.	31.12.2024.
Materijal	5.543	6.294
Roba na prodajnim mjestima	5.967	4.987
Roba u skladištu	5.755	1.379
Avansi	1.157	1.070
Sitan inventar	33	31
Rezervni dijelovi	494	397
Proizvodnja u toku	169	1
Gotovi proizvodi	58	64
Autogume i službena odjeća i obuća	87	39
	19.265	14.262

Društvo je u 2025. godini do 30.06.2025. izvršilo usklađivanje vrijednosti i otpis zastarjelih zaliha u ukupnom iznosu od 173 hiljada KM (31.12.2024: 646 hiljada KM).

32. UGOVORNA IMOVINA

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročni dio		
Ugovorna imovina	1.313	5.179
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(13)	(49)
	1.301	5.130
Kratkoročni dio		
Ugovorna imovina	4.238	2.153
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(41)	(20)
	4.198	2.133
	5.498	7.263

Ugovorna imovina se uglavnom odnosi na prava Društva na naknade koji proizlaze iz ugovora sa više povezanih elemenata npr. ugovor za mobilnu uslugu mobilni uređaj pri čemu se uređaj na koji je obračunat popust isporučuje unaprijed ili odobreni popusti na usluge za period kraći od trajanja minimalnog ugovornog odnosa. Ugovorna imovina postaje potraživanje od kupaca kada prava postanu bezuvjetna. Ovo se najčešće dešava kada Društvo izda fakturu kupcu.

Povećanje/smanjenje kratkoročne i dugoročne ugovorne imovine je rezultat reklasifikacije dijela imovine sa dugoročnog na kratkoročni dio.

Promjene na umanjuju vrijednosti ugovorne imovine mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Početno stanje	69	-
Promjena na umanjuju vrijednosti tokom godine	(16)	69
Stanje na kraju godine	53	69

33. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročni dio		
Potraživanja od kupaca za pružene usluge u BiH	15.902	15.660
Diskont potraživanja	(733)	(764)
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(153)	(150)
	15.016	14.746
Kratkoročni dio		
Potraživanja od kupaca za pružene usluge u BiH	163.093	156.184
Potraživanja od kupaca za pružene usluge u inostranstvu	6.595	5.443
Potraživanja od kupaca – zavisno društvo	13	13
	169.701	161.640
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(48.230)	(47.164)
	121.471	114.476
Ukupno potraživanja od kupaca	136.487	129.222

Promjene na umanjenju vrijednosti potraživanja od kupaca mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Početno stanje	47.314	49.361
Umanjenje u toku godine (redovna potraživanja) – <i>Napomena 16</i>	1.048	4.779
Umanjenje u toku godine (rate) – <i>Napomena 16</i>	153	150
Smanjenje po osnovu naplate otpisanih potraživanja – <i>Napomena 7</i>	(260)	(3.308)
Smanjenje po osnovu trajnog otpisa	(25)	(3.668)
Stanje na kraju godine	48.230	47.314

Društvo smatra da ne postoji koncentracija kreditnog rizika na potraživanja od kupaca zbog velike i raznolike baze kupaca koja se sastoji od individualnih i poslovnih korisnika.

Starosna struktura potraživanja od kupaca se može prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
0 – 30 dana	129.958	122.706
30 – 60 dana	5.119	5.391
60 – 90 dana	1.567	953
90 – 365 dana	3.832	4.043
Preko 364 dana	45.126	44.207
Ukupno potraživanja od kupaca	185.603	177.300

34. OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA PO AMORTIZOVANOM TROŠKU

	30.06.2025.	31.12.2024.
<i>Ostala finansijska imovina</i>		
Oročeni namjenski depozit – ASA Banka d.d.	300	300
Ukupno ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	300	300

35. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	30.06.2025.	31.12.2024.
Oročena gotovinska sredstva do 3 mjeseca	188.554	200.775
Gotovina na bankovnim računima - KM	37.162	35.811
Gotovina na bankovnim računima - strane valute	1.267	989
Gotovina u blagajni	16	12
	226.999	237.587
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(545)	(594)
	226.454	236.993

Promjene na umanjenju gotovine i gotovinskih ekvivalenata mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Početno stanje	594	638
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – Napomena 16	(49)	(44)
Stanje na kraju godine	545	594

36. AKONTACIJE/OBAVEZA POREZA NA DOBIT

	30.06.2025.	31.12.2024.
Akontacije poreza na dobit	36	-
Obaveze za porez na dobit	(111)	(2.410)
	(74)	(2.410)
Porez po odbitku	1	(2)
	(73)	(2.412)

37. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročni dio		
Ostala imovina i potraživanja	251	122
	251	122

Kratkoročni dio

Ostala imovina i potraživanja

Potraživanja za PDV	910	1.628
Potraživanja od zaposlenih	583	467
Potraživanja od državnih organa i institucija	266	285
Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose	1.384	2.024
Potraživanja za neisplaćene dividende	627	1.220
Potraživanja za sredstva uplaćena za potrebe kliringa za međunarodne telekom transakcije	4.300	10.613
Potraživanja za sredstva doznačena notarima za obaveze koje su predmet sudskih sporova (AV prava)	9.170	9.170
Ostala imovina i potraživanja	3.546	2.708
	20.785	28.115
Manje: Umanjenje vrijednost ostale imovine i potraživanja	(2.194)	(2.053)
	18.591	26.062

Ukupno nefakturisane usluge, unaprijed plaćeni rashodi i razgraničenja

Obračunate nefakturisane usluge u inostranstvu	2.186	2.015
Obračunate nefakturisane usluge u zemlji	128	311
Unaprijed plaćeni rashodi	5.189	2.068
Kratkoročna razgraničenja	493	394
	7.995	4.788
	26.586	30.850
Ukupno ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	26.837	30.973

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Obračunati nefakturisani prihodi se odnose na obračunate prihode po osnovu obračuna sa domaćim i inostranim telekomunikacijskim operaterima. Obzirom na periodična fakturisanja što je uobičajena praksa između telekomunikacijskih operatera za potraživanja za koja nije izdana faktura su priznati obračunati nefakturisani prihodi.

Promjene na umanjenju ostale imovine i potraživanja, uključujući i razgraničenja mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Početno stanje	2.053	2.026
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – <i>Napomena 16</i>	141	27
Stanje na kraju godine	2.194	2.053

38. KAPITAL

Upisani kapital

Upisani kapital se sastoji od 63.457.358 redovnih dionica nominalne vrijednosti 10 KM. Većinski vlasnik Društva je Federacija Bosne i Hercegovine.

Vlasnička struktura Društva na datum izvještavanja bila je kako slijedi:

		30.06.2025		31.12.2024	
		%	Vrijednost	%	vrijednost
1	Federacija Bosne i Hercegovine	90,0043	571.144	90,0043	571.144
2	Džambić Senad	0,8724	5.536	0,8724	5.536
3	Babić Una	0,5284	3.353	0,5284	3.353
4	ASA Banka d.d. Sarajevo	0,4796	3.043	0,4796	3.043
5	ZIF Crobih Fond d.d. Mostar	0,4276	2.714	0,4276	2.714
6	ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo	0,4128	2.620	0,4128	2.620
7	ZIF Prevent invest d.d. Sarajevo	0,3766	2.390	0,3766	2.390
8	ZIF Fortuna Fond d.d.	0,2212	1.404	0,2212	1.404
9	ZIF Herbos Fond d.d. Tuzla	0,1829	1.160	0,1829	1.160
10	Šećkanović Nail	0,1438	913	0,1438	913
11	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	0,1264	802	0,1264	802
12	OAIF "VIB FOUND"	0,0969	615	0,0969	615
13	UniCredit Bank d.d. Mostar	0,0942	598	0,0942	598
14	Čaušević Adnan	0,0731	464	0,0731	464
15	Čišija Adnan	0,0643	408	0,0643	408
Ukupno 15 najvećih dioničara		94,1046	597,163	94,1046	597,163
Ostala pravna i fizička lica		5,8954	37.411	5,8954	37.411
Krajnje stanje		100,00	634.574	100,00	634.574

Zakonske rezerve

Zakonske rezerve iskazane u iznosu od 306.645 hiljade KM (2024.: 306.645 hiljade KM) formirane su u prethodnim godinama iz rezultata poslovanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine.

Rezerve fer vrijednosti

Rezerve fer vrijednosti u iznosu od 14.355 hiljada KM (2024.: 16.056 hiljada KM) odnose se na stanje nerealizovanih gubitaka nakon promjene fer vrijednost dionica Eutelsat Communications, Pariz, Francuska u 2025. godini.

Aktuarski dobici i gubici

Ostale revalorizacijske rezerve u iznosu od 5.042 hiljada KM (2024.: 5.042 hiljada KM) se odnose na aktuarske gubitke po osnovu obračuna rezervisanja za primanja zaposlenih.

Akumulirana neraspoređena dobit

Akumulirana dobit iskazana u iznosu od 149.722 hiljada KM (2024.: 115.448 hiljada KM) formirana je iz dobiti iz ranijih godina u iznosu od 115.448 hiljada KM i dobiti tekućeg perioda koja iznosi 34.274 hiljada KM. Vlasnik je u decembru 2024. godine donio Odluku o isplati dodatne dividende za 2023. godinu u iznosu od 11.003 hiljada KM, a u toku 2025. godine je donio odluku o rasporedu dobiti iz 2024. godine u neraspoređenu dobit u iznosu od 65.842 hiljade KM.

39. A) OBAVEZE PO OSNOVU NAJMOVA

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročne obaveze po osnovu najмова	61.336	62.660
Manje: kratkoročni dio dugoročnih obaveza	(13.008)	(14.296)
	48.328	48.364
Kratkoročni dio obaveze po osnovu najмова	13.008	14.296
	13.008	14.296
	61.336	62.660

Analiza obaveza po osnovu najмова po dospjeću:

30.06.2025.

Opis	Zemljište	Građevine	Oprema	Ukupno
1. godina	5.491	7.421	96	13.008
2. godina	5.402	7.726	104	13.232
3. godina	5.115	7.674	107	12.896
4. godina	3.700	5.090	84	8.874
preko 4 godine	8.210	4.721	395	13.326
UKUPNO	27.918	32.632	786	61.336

Društvo se ne suočava sa značajnim rizikom likvidnosti u pogledu svojih obaveza zakupa. Obaveze o zakupu izmiruju se u skladu sa dospjećem isti.

Analiza obaveza po osnovu najмова po dospjeću:

31.12.2024.

Opis	Zemljište	Građevine	Oprema	Ukupno
1. godina	6.306	7.925	65	14.296
2. godina	5.365	7.593	65	13.023
3. godina	5.104	7.491	67	12.662
4. godina	4.784	7.855	75	12.714
preko 4 godine	5.479	4.315	171	9.965
UKUPNO	27.038	35.179	443	62.660

39. B) OSTALE FINANSIJSKE OBAVEZE PO AMORTIZOVANOM TROŠKU

	30.06.2025.	31.12.2024.
Obaveze po osnovu nabavke sadržaja Moja TV	11.136	3.516
Manje: Kratkročni dio obaveze	(894)	(2.489)
	10.242	1.027
Kratkoročni dio obaveze po osnovu nabavke sadržaja Moja TV	894	2.489
	894	2.489
	11.136	3.516

Ostale finansijske obaveze u iznosu od 11.136 hiljada KM se odnose obavezu po osnovu kapitaliziranih prava na emitovanje programa i sadržaja na Moja TV po osnovu ugovora o nabavci prava.

40. REZERVISANJA

	30.06.2025.	31.12.2024.
Obračunata rezervisanja za otpremnine	17.519	17.519
Obračunata rezervisanja za sudske sporove	12.563	11.897
Obaveze po osnovu troškova demontaže opreme	7.139	6.801
Ostala dugoročna razgraničenja	-	13
	37.220	36.230

Kretanje na rezervisanjima za otpremnine mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Početno stanje	17.519	16.462
Dodatna rezervisanja tokom godine – napomena 17	-	1.571
Korištenje tokom godine	-	(1.337)
Aktuarski dobitak/gubitak	-	823
Krajnje stanje	17.519	17.519

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Na dan 31.12.2024. godine Društvo je izvršilo rezervacije za otpremnine na osnovu aktuarskog obračuna, te osnovice za isplatu otpremnina za penziju u iznosu od 12 hiljada KM po radniku.

Najvažnije pretpostavke korištene u svrhu aktuarskog vrednovanja se mogu prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Diskontna stopa	3,75%	3,75%
Prekidi radnih odnosa	Do 1,00%	Do 1,00%
Stopa smrtnosti	Tablice mortaliteta Federacije BiH od 2012-2014. g	
Korištena stopa za povećanje prosječne plaće u Društvu	3,89%	3,89%

Kretanje na rezervisanjima za sudske sporove mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Početno stanje	11.897	8.551
Povećanje/ (Smanjenje) rezervisanja – napomena 17	695	3.457
Smanjenje uslijed isplate	(29)	(74)
Krajnje stanje	12.563	11.897

Dodatne informacije o sudskim sporovima su objavljene u Napomeni 46.

Kretanje na rezervisanjima za troškove demontaže opreme na iznajmljenim lokacijama mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Početno stanje	6.801	6.383
Prijenos sa obaveze po osnovu najмова	-	-
Povećanje uslijed dodatnih rezervisanja za nove ugovore	111	159
Efekat ukamaćivanja (Napomena 20)	227	259
Stanje na kraju godine	7.139	6.801

41. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dobavljači u zemlji	36.908	43.747
Dobavljači u inostranstvu	7.122	10.892
	44.030	54.639

42. UGOVORNE OBAVEZE

Unaprijed naplaćeni prihod od saobraćaja - prepaid usluge	4.993	5.029
Unaprijed naplaćeni prihod billing	954	1.102
Unaprijed naplaćeni prihod mrežarine	334	400
Unaprijed naplaćeni prihod MojawebTV	19	32
Ugovorne obaveze – materijalna prava	1.104	2.152
Program lojalnosti	1.376	-
	8.779	8.715

Unaprijed naplaćeni prihod od saobraćaja – prepaid usluge, billing, mrežarine i MojawebTV se odnosi na plaćanja kupaca nastala prije nego što je Društvo ostvarilo pravo na izdavanje fakture. Ugovorne obaveze – materijalna prava se najvećim dijelom odnose na obaveze prema kupcima koje nisu izvršene, odnosno prava kupaca da iskoriste popuste na uređaje tokom trajanja ugovornog odnosa.

43. ODGOĐENI PRIHOD

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročni dio		
Odgođeni prihod po osnovu donacije	214	208
	214	208
Kratkoročni dio		
<i>Unaprijed naplaćeni prihodi</i>		
Ostali unaprijed naplaćeni prihodi	3	127
	3	127
Razgraničeni prihodi		
Obaveza po zajedničkom prihodu	514	299
Odgođeni prihod po osnovu donacije	34	75
	548	374
	551	501
	765	709

44. OSTALE OBAVEZE, UKLJUČUJUĆI RAZGRANIČENJA

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročne ostale obaveze		
Ostale obaveze	2	2
	2	2
Kratkoročne ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		
Obračunati troškovi/razgraničenja	32.365	28.615
Obaveze prema zaposlenima	12.689	14.107
Obaveze za PDV	4.668	3.382
Obaveze za primljene depozite i uplate	1.943	2.274
Obaveze za dividende	10.530	12.224
Obaveze za donacije iz dobiti	522	522
Ostale obaveze	12.259	14.108
	74.977	75.232
	74.979	75.234

U okviru ostalih obračunatih troškova/razgraničenja (32.365 hiljada KM) najveći iznos se odnosi na obračunate nefakturisane troškove za koje nije primljena fakture u iznosu od 21.890 hiljada KM (uključuje i iznos obračunatih naknada za AV prava) i rezervisanje za neiskorišteni godišnji odmor zaposlenih u iznosu od 5.602 hiljada KM.

45. NAJMOVI

Društvo kao najmprimac

Društvo iznajmljuje zemljišta, zgrade – građevinske objekte i parking prostore. Ugovori o najmu su potpisani u periodu 2010. – 2025. godina. Trajanje najмова je drugačije po svakom specifičnom ugovoru. Ugovori o najmu su sa različitim dospeljeima koja variraju od nekoliko mjeseci do 50 godina. Društvo za određene tipove ugovora pretpostavlja vjerovatnost vjerovatnoće korištenja opcije produženja trajanja ugovora o najmu.

Imovina s pravom korištenja i obaveze po najmovima

Društvo je iskazalo vrijednost imovine s pravom korištenja u zasebnoj Napomeni 25, a vrijednost obaveze po najmovima je iskazana u okviru Napomena 39 A).

Iznosi priznati u ukupnom rezultatu

	30.06.2025.	30.06.2024.
Trošak amortizacije	7.302	6.263
Rashodi od kamata	987	916

Iznosi priznati u izvještaju o tokovima gotovine

	30.06.2025.	30.06.2024.
Odlivi po osnovu najмова	7.168	5.110

Društvo kao najmodavac

Operativni najam

Društvo je klasificiralo najmove kao operativne najmove iz razloga što ne dolazi do transfera suštinskih svih rizika i benefita vezano za vlasništvo nad imovinom. Prihod od najma koji je Društvo priznalo tokom 2025. godine iznosi 3.753 hiljada KM (2024.: 2.365 hiljada KM). Predmet najma je i dijelom mrežna infrastruktura u zemlji i inozemstvu što je uobičajena praksa u telekomunikacijskom sektoru. Obzirom na zakonsku regulativu i prakse poslovanja u telekomunikacijskom sektoru, u narednim periodima, sve dok ne dođe do značajnih promjena u zakonskom okviru, Društvo očekuje da će ostvarivati prihode od najma na približnoj razini kao što je i u 2025. godini na godišnjem osnovu.

46. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE

Na datum izvještaja o finansijskom položaju Društvo je imalo sljedeće preuzete obaveze:

- Preuzete obaveze po osnovu investicija u iznosu od 56.331 hiljada KM (31. decembar 2024: 72.439 hiljada KM);
- Preuzete obaveze po osnovu nabavki mobilnih aparata i kompjuterske opreme u iznosu od 28.661 hiljada KM (31. decembar 2024.: 0 hiljada KM);
- Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora za usluge za "Moja TV" i ostale reklamno-propagandne usluge u iznosu od 0 hiljada KM (31. decembar 2024.: 62.533 hiljada KM);
- Preuzete obaveze po ugovorima za najam i održavanje i ostalo u iznosu od 48.857 hiljada KM (31. decembar 2024.: 42.691 hiljada KM).

47. SUDSKI SPOROVİ

Na dan 30. juni 2025. godine, protiv Društva su u toku sudski sporovi u ukupnom iznosu od 93.087 hiljade KM.

Tužbe radnika

Trenutno najznačajniji sudski spor u iznosu od 40.334 hiljada KM pokrenut je dana 5. februara 2020. godine od strane Sindikata BH Telecoma protiv Društva, radi ostvarivanja prava na naknadu štete iz Kolektivnog ugovora. Tužbeni zahtjev se odnosi na naknadu štete po osnovu izmakle dobiti zbog neemitovanja i prenosa dionica i neisplaćene dividende. Predmetni postupak je po osnovu rješenja suda trenutno u prekidu.

Preostale tužbe se odnose na podnijete pojedinačne tužbe radnika radi emisije i prenosa dionica na zaposlene u visini od 5% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrijednosti dionice od 10 KM, te da za period

od dana donošenja granskog kolektivnog ugovora 4. decembra 2006. godine, pa do dana donošenja sudske odluke, nadoknadi šteta u vidu izgubljene koristi.

Vrhovni sud FBiH je 10. marta 2017. godine donio Odluku po postavljenom spornom pravnom pitanju u kojoj se navodi da zaštiti svojih prava iz člana 84. Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH u smislu prenosa pripadajućeg dijela dionica na zaposlene ili isplate protuvrijednosti dionica u novcu, radnik Dioničkog društva BH Telecom d.d. Sarajevo, u sudskom postupku može tražiti tek nakon provedene emisije dionica, kada stiče aktivnu legitimaciju u individualnom građanskom sporu. Na temelju mišljenja Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Društva vjeruje se da nije vjerovatno da će Društvo izgubiti ovaj spor.

Znatn broj sporova pokrenut je od strane zaposlenih protiv Društva, radi neisplaćenih plaća u vrijeme održavanja štrajka, kao i određen broj sporova po drugim osnovama koji proizilaze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. Ukupna vrijednost ostalih sporova po osnovu tužbi radnika (100 tužbi) iznosi 1.486 hiljada KM, a rezervisan je iznos od 138 hiljada KM koji se odnosi na glavni dug. Rezervisanja su formirana za sporove gdje se na temelju mišljenja Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Društva vjeruje se da je vjerovatno da konačan ishod neće biti u korist Društva.

Ostali sporovi

Ostali sporovi su nastali u toku redovnog poslovanja Društva i na dan 30. juni 2025. godine njihova vrijednost iznosi 46.291 hiljada KM, a rezervisan je iznos od 9.416 hiljada KM.

U ovaj iznos nije uračunat spor koji je ranije riješen i za isti izvršeno plaćanje po presudi (OKI d.o.o.) ali se i dalje vodi u evidenciji tužbi protiv Društva obzirom da se rješava po apelaciji.

Uključeni u ovaj iznos su sporovi koji su povezani sa naknadama za kablovsko reemitiranje audio-vizuelnih djela kolektivnoj organizaciji za ranije godine (zaključno sa 2022. godinom), po osnovu utvrđivanja autorskih prava i povrede u vezi sa autorskim pravima, naknada štete proisteklih iz djelatnosti društva, u vezi sa vlasništvom, smetnjom posjeda, i sporovi proistekli iz ugovora.

Društvu nije sporno da je obavezno plaćati naknadu za kablovsko reemitiranje audio-vizuelnih djela kolektivnoj organizaciji, ali je trenutno sporno koja kolektivna organizacija je nositelj prava za naplatu. Stoga je Društvo za period od 2017. godine pa do kraja 2024. godine, na bazi vlastite procjene, priznalo trošak i obavezu, te deponovalo iznos od 9.170 hiljada KM s namjenom za izmirenje obaveza po osnovu naknade iz kojeg će biti isplaćen dio glavnice naknade kada se utvrdi ovlašteno lice za kolektivno ostvarivanje prava.

48. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA

Društvo je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku su prikazane značajnije transakcije s društvima koja kontrolište Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ostale transakcije s društvima koja kontrolište Vlada nisu individualno značajne; one nastaju tokom redovnog poslovanja.

	30.06.2025.	30.06.2024.
<i>Prodaja proizvoda/robe i usluga*</i>		
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar	2.706	2.555
Metropol Media d.o.o. Sarajevo	1.146	2.093
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	1.113	958
JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	368	355
Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	121	131
JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo	88	91
Ostala povezana lica:	535	611
	6.077	6.794

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Nabavka proizvoda/robe i usluga od povezanih strana*

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	6.775	7.187
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	4.824	3.673
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar	2.622	2.638
Metropoly Media d.o.o. Sarajevo	2.005	2.066
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	237	204
Energoinvest d.d. Sarajevo	111	228
Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	72	68
Ostala povezana lica:	243	184
	16.887	16.248

*Prikazani iznos sa PDV-om

Sljedeći iznosi su ostali nepodmireni na kraju izvještajnog perioda, proistekli iz transakcija sa povezanim stranama:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Potraživanja		
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar	548	477
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	418	382
JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	96	98
ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica	35	25
Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	21	22
Metropoly Media d.o.o. Sarajevo	13	13
Ostala povezana lica:	161	183
	1.292	1.200

Obaveze

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	847	661
JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	708	1.250
Metropoly Media d.o.o. Sarajevo	640	701
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar	520	515
Energoinvest d.d. Sarajevo	38	102
Ostala povezana lica:	92	121
Tekuće obaveze	2.845	3.350

Članovima Uprave i Nadzornog odbora (ključno upravljačko osoblje) isplaćene su tokom godine sljedeće naknade:

Obaveze za bruto naknade Članovima Uprave i Nadzornog odbora na dan 30.06.2025 (ključno upravljačko osoblje):

	30.06.2025.	30.06.2024.
Bruto naknade članovima Uprave	592	522
Bruto naknade članovima Nadzornog odbora	112	97

Obaveze za bruto naknade Članovima Uprave i Nadzornog odbora na dan 30.06.2025 (ključno upravljačko osoblje):

	30.06.2025.	31.12.2024.
Obaveze za bruto naknade članovima Uprave	103	92
Obaveze za bruto naknade članovima Nadzornog odbora	20	18
	123	110

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Računovodstvena klasifikacija i fer vrijednost

Finansijski instrumenti su klasificirani u slijedeće kategorije fer vrijednosti:

	Napomena	30.06.2025.	31.12.2024.
Finansijska imovina			
<i>Finansijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti</i>			
<i>Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit</i>			
Dionice u telekom društvima, Eutelsat Pariz		18.534	18.534
Umanjenje vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		(14.395)	(16.056)
	29	4.139	2.478

	Napomena	30.06.2025	31.12.2024
<i>Finansijska imovina koja se ne mjeri po fer vrijednosti</i>			
<i>Po amortiziranom trošku</i>			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35	226.454	236.993
Depoziti kod banaka	30.A)	151.535	112.210
Obveznice	30.B)	19.196	19.372
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	34	300	300
Potraživanja od kupaca	33	136.487	129.222
Dati krediti	28	140	207
Ostala imovina i potraživanja	37	26.837	30.973
		560.949	529.277

Finansijske obaveze

<i>Finansijske obaveze koje se ne mjere po fer vrijednosti</i>		30.06.2025	31.12.2024
<i>Po amortiziranom trošku</i>			
Obaveze po osnovu najмова	39A)	61.336	62.660
Ostale finansijske obaveze	39B)	11.136	3.516
Obaveze prema dobavljačima	41	44.030	54.639
Ugovorne obaveze	42	8.779	8.715
Ostale obaveze	44,49	69.195	68.245
		194.476	197.775

Određena finansijska imovina Društva mjeri se po fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog perioda. Sljedeća tabela daje informacije o tome kako se utvrđuju fer vrijednosti ove finansijske imovine (posebno, tehnike vrednovanja i ulazni podaci koji se koriste).

Finansijska imovina/finansijske obaveze	Fer vrijednost na dan		Hijerarhija fer vrijednosti	Tehnike vrednovanja i ulazni podaci
	30.06.2025.	31.12.2024.		
1) Nederivativna finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (Napomena 29.)	Vlasničke vrijednosnice koje kotiraju na berzi u Francuskoj – 4.139 hiljada KM	Vlasničke vrijednosnice koje kotiraju na berzi u Francuskoj – 2.478 hiljada KM	Nivo 1	Cijene koje kotiraju na aktivnom tržištu

Za određene druge finansijske instrumente, gotovinu i gotovinske ekvivalente, kratkoročnu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku, potraživanja od kupaca, ostale imovine i potraživanja, obaveze prema dobavljačima, ugovorne obaveze i ostale obaveze knjigovodstvena vrijednost približno je jednaka fer vrijednosti zbog neposrednog ili kratkoročnog dospijeca ovih finansijskih instrumenata. Za depozite kod banaka knjigovodstvena vrijednost približno je jednaka fer vrijednosti obzirom da je Društvo deponovalo sredstva po tržišnim cijenama te nije bilo značajnih promjena u istim. Stečene obveznice su kupljene tokom 2024. godine te cijena po kojoj su kupljene približno je jednaka fer vrijednosti na datum izvještavanja.

Finansijski instrumenti – upravljanje rizicima

Društvo je izloženo sljedećim finansijskim rizicima:

- Kreditni rizik
- Rizik likvidnosti
- Tržišni rizik

Okvir za upravljanje rizicima

Sektor za finansijske poslove unutar Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Društva, koordinira pristupom domaćim i međunarodnim finansijskim tržištima. Finansijski rizici se prate kroz katalog rizika koji se dostavlja predstavniku za kvalitet u okviru izvršne direkcije, koji dalje sarađuje sa Direkcijom za razvoj sistema upravljanja. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući valutni rizik, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik gotovinskog toka kamatne stope.

Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolateralu, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanj enje rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Društva i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koje godišnje pregleda i odobrava Uprava.

Potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata u različitim industrijama i geografskim područjima. Društvo nema značajnu izloženost kreditnom riziku ni prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Društvo definira kupce da imaju slične osobine ako su povezana lica.

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2025. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine prikazana u finansijskim izvještajima, umanjena za gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti, predstavlja maksimalnu izloženost Društva kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti prikupljenih kolaterala.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine i ugovorne imovine predstavlja maksimalnu izloženost kreditnom riziku koja na datum izvještavanja iznosi kako slijedi:

	Napomena	30.06.2025	31.12.2024
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35	226.454	236.993
Depoziti kod banaka	30.A)	151.535	112.210
Obveznice	30.B)	19.196	19.372
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	34	300	300
Potraživanja od kupaca	33	136.487	129.222
Dati krediti	28	140	207
Ostala imovina i potraživanja	37	26.837	30.973
Ugovorna imovina	32	5.498	7.243
		566.447	536.520

Gotovina i gotovinski ekvivalenti i depoziti

Društvo je izloženo kreditnom riziku putem gotovinskih računa i depozita u bankama. Na dan 30. juni 2025. godine, Društvo je sarađivalo sa 13 banaka (2024. godine: 13 banaka). Upravljanje rizikom je usredotočeno na poslovanje sa respektabilnim bankama u stranom i domaćem vlasništvu u zemlji i inozemstvu te na svakodnevnom kontaktu sa bankama. Obzirom da se navedena sredstva drže kod banaka, Društvo smatra da isti imaju nizak kreditni rizik na temelju ocjena vanjskih društava koja se bave ocjenjivanjem kreditnih rizika. Društvo je priznalo očekivane kreditne gubitke za stanja gotovine i gotovinskih ekvivalenata u iznosu 545 hiljada KM (2024.: 594 hiljada KM), dok za je za depozite priznato umanjenje u iznosu 365 hiljada KM (2024.: 247 hiljada KM).

Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina

Fokus u upravljanju kreditnim rizikom povezanim sa potraživanjima od kupaca i ugovornom imovinom je na potraživanjima od kupaca. Potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata u različitim industrijama i geografskim područjima. Društvo nema značajnu izloženost kreditnom riziku ni prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Maksimalna izloženost kreditnom riziku na datum izvještavanja za potraživanja od kupaca prema regijama je:

	Napomena	30.06.2025.	31.12.2024.
Potraživanja od kupaca u zemlji		130.161	124.021
Potraživanja od kupaca u inostranstvu		6.327	5.201
		136.488	129.222

Društvo primjenjuje pojednostavljeni pristup za mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka koji koristi očekivano vrijednosno usklađenje za sva potraživanja od kupaca i ugovornu imovinu. Za mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka, potraživanja od kupaca i ugovorna imovina su grupirani na temelju zajedničkih obilježja kreditnog rizika i po danima dospijeca. Za iste vrste ugovora, ugovorna imovina se veže za iste karakteristike rizika kao i potraživanja od kupaca. Ugovorna imovina je nefakturirani iznos prodaje koji se odnosi na obavezu isporuke koja je ispunjena na temelju ugovora s kupcem, ali ovisi o drugim uvjetima, a ne samo o proteku vremena prije nego što ta naknada dospije na naplatu. Kada dospiju, u izvještaju o finansijskom položaju se priznaje kao potraživanje od kupaca sa odgovarajućim dospeljem te se potom „redovno” uključuje u izračun umanjenja po utvrđenoj matrici. Stopa raskida ugovora u dosadašnjim analizama nije rezultirala iznosima vrijednosnog usklađenja Ugovorne imovine koji bi imali značajan utjecaj na finansijske izvještaje Društva. Stoga su Društvo je zaključilo da se očekivane stope gubitaka za potraživanja od kupaca mogu koristiti i za izračun gubitaka za ugovornu imovinu.

Stope očekivanih gubitaka temelje se na podacima o naplati u razdoblju od 60 mjeseci. Historijske stope gubitaka se usklađuju kako bi odražavale tekuće i buduće informacije o makroekonomskim čimbenicima koji utječu na sposobnost kupaca za podmirenje potraživanja.

Društvo je izvršilo umanjenje svih potraživanja od kupaca za očekivane kreditne gubitke na dan 30.06.2025. godine kako slijedi:

	Ponderirana stopa ispravke vrijednosti	Bruto knjigo- vodstvena vrijednost	Umanjenje vrijednosti i efekat diskonta	Neto knjigo- vodstvena vrijednost	Kreditno umanjeno
0 – 30 dana	1,45%	129.958	1.891	128.068	Ne
Dospjelo 31 – 60 dana	4,80%	5.119	246	4.873	Ne
Dospjelo 61 – 90 dana	12,28%	1.567	192	1.375	Ne
Dospjelo 90 – 365 dana	43,32%	3.832	1.660	2.172	Da
Dospjelo preko 365 dana	100,00%	45.126	45.126	-	Da
Ukupno		185.603	48.078	136.488	

Prikaz kreditnog rizika za nedospjela, neumanjena potraživanja i starosna struktura dospjelih, a neumanjenih potraživanja na dan 31.12.2024. godine je kako slijedi:

	Ponderirana stopa ispravke vrijednosti	Bruto knjigo- vodstvena vrijednost	Umanjenje vrijednosti i efekat diskonta	Neto knjigo- vodstvena vrijednost	Kreditno umanjeno
0 – 30 dana	1,53%	122.706	1.880	120.826	Ne
Dospjelo 31 – 60 dana	4.01%	5.391	216	5.175	Ne
Dospjelo 61 – 90 dana	15.22%	953	145	808	Ne
Dospjelo 90 – 365 dana	40.32%	4.043	1.630	2.413	Da
Dospjelo preko 365 dana	100.00%	44.207	44.207	-	Da
Ukupno		177.300	48.078	129.222	

Promjene u umanjenju vrijednosti su objavljene u okviru Napomene 33.

Rizik likvidnosti

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Društva, koja je izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti u skladu sa potrebama Društva. Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, raspoloživosti kredita od strane banaka, kao i ostalim izvorima finansiranja, time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne gotovinske tokove i uspoređuje profile dospijeća finansijske imovine i obaveza.

Slijedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivatvnu finansijsku imovinu.

Dospijeće nederivatne finansijske imovine:

Opis	Ponderisana prosječna kamatna stopa	Neto knjigovo- dstvena vrijednost	Ugovo- reni goto- vinski tokovi	Do 1 mjesec	2 - 6 mjeseci	7 - 12 mjeseci	1 - 5 godina	Preko 5 godina
30. juni 2025.								
Bez kamata		201.818	201.818	119.857	27.351	34.975	19.635	-
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	2,28%	359.132	378.144	193.556	14.466	35.038	118.509	16.575
UKUPNO		560.950	579.962	313.414	41.817	70.013	138.144	16.575
31. decembar 2024.								
Bez kamata		197.105	197.105	126.644	23.932	30.212	16.195	122
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	2,28%	332.172	345.736	202.810	28.148	18.708	79.126	16.944
UKUPNO		529.277	542.841	329.454	52.080	48.920	95.321	17.066

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeca Društva za nederivatne finansijske obaveze. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih gotovinskih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Društva može tražiti da plati.

Dospijeca nederivativnih finansijskih obaveza

Opis	Ponderisana prosječna kamatna stopa	Neto knjigovodstvena vrijednost	Ugovoreni gotovinski tokovi	Do 1 mjesec	2 - 6 mjeseci	7 - 12 mjeseci	1 - 5 godina	Preko 5 godina
30. juni 2025.								
Obaveze po osnovu najmovi	3,05%	61.336	66.592	1.484	6.126	7.073	41.651	10.258
Ostale finansijske obaveze	-	11.635	11.635	75	373	447	10.741	-
Obaveze prema dobavljačima	-	44.030	44.030	36.908	7.122	-	-	-
Ugovorne obaveze	-	8.779	1.104	92	460	552	-	-
Ostale obaveze	-	69.195	69.195	30.703	37.067	757	667	-
UKUPNO		194.976	125.963	69.262	51.147	8.829	53.060	10.258
31. decembar 2024.								
Obaveze po osnovu najmovi	3,05%	62.660	67.996	1.925	6.144	7.946	44.534	7.447
Ostale finansijske obaveze	-	3.516	3.516	207	1.037	1.244	1.028	-
Obaveze prema dobavljačima	-	54.639	54.639	43.747	10.892	-	-	-
Ugovorne obaveze	-	8.715	8.715	4.368	2.184	1.446	717	-
Ostale obaveze	-	68.245	68.245	52.523	402	15.318	-	2
UKUPNO		197.775	203.111	102.770	20.659	25.954	46.279	7.449

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik promjene tržišnih cijena, poput kursa i kamatnih stopa. Društvo nije značajno izloženo tržišnom riziku. Cilj upravljanja tržišnim rizikom jest upravljanje i kontroliranje izloženosti tržišnom riziku unutar prihvatljivih parametara, optimizirajući povrat.

Aktivnosti Društva su primarno izložene finansijskom riziku promjene kursa strane valute i kamatne stope (pogledati ispod). Izloženost tržišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji se upravlja i mjeri rizik.

Valutni rizik

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama po osnovu kojih dolazi do izloženosti promjenama kurseva stranih valuta.

Knjigovodstvena vrijednost monetarne finansijske imovine i obaveza Društva denominiranih u stranoj valuti na dan izvještavanja je kako slijedi:

	Sredstva u valuti		Obaveze u valuti	
	30.06.2025.	31.12.2024.	30.06.2025.	31.12.2024.
EUR – euro	79.910	81.151	7.853	9.369
SDR - Specijalna prava vučenja	2.170	1.356	298	78
USD - američki dolar	3.294	3.418	229	316

Analiza osjetljivosti strane valute

Društvo je izloženo valutnom riziku u slučaju promjene kursa valuta EUR, USD i SDR. U sljedećoj tabeli je prikazana analiza efekata promjene kursa KM u iznosu na povećanje ili smanjenje vrijednosti KM za 10% u odnosu na strane valute. 10% je stopa koja se koristi pri internom izvještavanju Uprave o riziku strane valute i predstavlja procjenu Uprave o razumno mogućim promjenama kurseva stranih valuta. Analiza se vrši za imovinu i obaveze nominirane u stranoj valuti i predstavlja usklađenje njihove vrijednosti na kraju perioda za promjenu kursa strane valute od 10%

Pozitivan iznos niže ukazuje na povećanje dobiti kada KM u odnosu na relevantnu valutu jača za 10%. Za 10% slabljenja KM u odnosu na relevantnu valutu, efekat na dobit i kapital bi bio isti, ali u negativnom iznosu.

Valuta	Efekti promjene kursa (dobit ili gubitak)	
	30.06.2025.	31.12.2024.
USD – američki dolar	307	310
SDR – specijalna prava vučenja	187	128

Po mišljenju Uprave, analiza osjetljivosti nije reprezentativna u smislu inherentnog valutnog rizika za EUR, jer je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM fiksno vezana za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Upravljanje kamatnim rizikom

Društvo je izloženo kamatnom riziku, jer plasira sredstva po fiksnim kamatnim stopama. Izloženost Društva riziku promjene kamatnih stopa po osnovu finansijske imovine i obaveza je detaljno prikazana ranije u Napomeni 49.

Analiza osjetljivosti kamatne stope

Analiza efekata promjene kamatne stope urađena je za finansijske instrumente za koje je Društvo izloženo kamatnom riziku na datum izvještajnog perioda. Analiza je urađena pod pretpostavkom da je preostali iznos finansijskih instrumenata na datum izvještajnog perioda bio nepodmiren čitavu godinu. Promjena stope od 50 baznih jedinica (0,5%) koristi se za potrebe internog izvještavanja Upravi o riziku kamatnih stopa i predstavlja procjenu Uprave razumno mogućih promjena kamatnih stopa.

Tržišni rizik

U slučaju povećanja, odnosno smanjenja kamatnih stopa za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale varijable ostale nepromijenjene, finansijski rezultat za polugodište koje je završilo 30. juna 2025. bi se povećao/smanjio za iznos od 1.746 hiljada KM (2024.: povećao/smanjio za 1.611 hiljada KM).

Cjenovni rizik

Cjenovni rizik definira se kao rizik da će se fer vrijednost ili budući tokovi gotovine finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene cijena na tržištu, bez obzira jesu li te promjene uzrokovane faktorima koji se odnose specifično na taj instrument ili njegovog izdavatelja ili su uzrokovane faktorima koji se odnose na sve instrumente kojima se trguje na tržištu. Maksimalna izloženost cjenovnom riziku je prikazana u okviru Napomene 29.

U slučaju povećanja, odnosno smanjenja cijena dionica za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale varijable ostale nepromijenjene, ukupan finansijski rezultat (sveobuhvatna dobit) za prvu polovinu godine na 30.06.2025. bi se povećao/smanjio za iznos od 21 hiljada KM (31.12.2024.: povećao/smanjio za 12 hiljada KM).

Rizik upravljanja kapitalom

Upravljanje kapitalom od strane Društva provodi se na način da se osigura daljnje poslovanje i pritom omogućiti povećanje povrata vlasniku kroz optimizaciju odnosa glavnice i dugovanja.

Struktura kapitala Društva sastoji se od vlasničkog kapitala, rezervi, revalorizacijskih rezervi i zadržane dobiti.

Društvo upravlja kapitalom i radi potrebne usklade istog, u skladu s promjenama ekonomskih uvjeta na tržištu. Za uskladu ili održavanje kapitalne strukture, Društvo može donijeti odluku o isplati dividende vlasniku, povećati ili smanjiti upisani kapital i slično.

49. TROŠKOVI REVIZIJE

U skladu sa ugovorom o reviziji godišnjih odvojenih i konsolidovanih izvještaja Društvo je ugovorilo sa KPMG B-H d.o.o. iznos od 105.000 KM bez uključenog PDV-a (2023: Ernst & Young d.o.o. Sarajevo 104.857 KM bez uključenog PDV-a).

Ukupni iznos potrošen na reviziju i druge usluge povezane s davanjem mišljenja u 2024. godini je iznosio 105.000 KM bez PDV-a i (2023: Ernst & Young d.o.o. Sarajevo; 104.857 KM bez uključenog PDV-a).

50. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

U januaru 2025. godine, Društvo je objavilo namjeru sticanja kontrolnog udjela u Telemach d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Telemach Crna Gora d.o.o. Podgorica, Crna Gora. Društvo trenutno čeka odobrenje regulatornih agencija prije nastavka aktivnosti na akviziciji. Uprava očekuje da će zvanično mišljenje regulatornih agencija biti pribavljeno do kraja 2025. godine.

51. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ove odvojene finansijske izvještaje odobrila je Uprava Društva dana 30.07.2025. godine.


Ismet Ramović
Certificirani računovođa

3050/5
Broj dozvole

062/349-010, ismet.ramovic@bhtelecom.ba
Kontakt

 Certificirani računovođa
ISMET RAMOVIĆ, dipl.ecc
Licenca br. 3050/5

p.a. 25.07. 
**V.D. IZVRŠNI DIREKTOR ID ZA EKONOMSKO
FINANSIJSKE POSLOVE**
Anisa Lojo-Bajrić



GENERALNI DIREKTOR

Amel Kovačević